

Ang Dapit Diha Kang Cristo (Ang Pagkasinagop #3)

Jeffersonville, Indiana, USA

May 22, 1960

1 Igsoong Neville. Maayong buntag, mga tinun-an. Among gikalipay pag-ayo ang paghibalik pag-usab aron pagpakighimamat kaninyo pag-usab diha nianang makatagbawng Ngalan ni Ginoong Jesus. Masaligon nga unta nakaangkon kamog usa ka talagsaong semana sa Iyang mga pagdayeg ug mga panalangin.

Sa akong paghiabot niining buntaga, gikasugat ko ang usa ka batang lalake didto ug iya akong gihatagan ug usa ka gamayng plaka sa Manolunda nga magbalantay nga nagbantay sa duha ka mga kabataan. Ug wala ako masayud nga si Dalton kadto, ang batang gamayng lalake ni Dalton.

2 Ug dinhi sa milabayng pipila ka semana, o pipila. . . hapit mag duha ka semana aug milabay, may usa ka amahan, Cristohanong amahan, ang mihangyo alang sa iyaig batan-ong anak nga babaye nga dill pa Cristohanon. Samtang nagtindog siya sa linya sa nagpaampo, ug ang Espiritu Santo miingon, "Gihatag Ko—ko na kanimo ang imong anak." Ug ania siya karon niining buntaga, naluwas na ug gibautismohan sa Ngalan sa Ginoong Jesus, nga naglingkod diha sa tablado, sumala sa giingon sa Espiritu Santo. Ug ang uban pang mga kabataan silang tanan ania nagalingkod. Nasayud ako nga malipayon na ang banay sa mga Dalton.

3 Nakita ko ang gamayng babaye didto nga nanag-ampo sila alang bata sa miaging Domingo, nagdahum sila nga mamatay na. Akong nakita nga sa gihapon ania kini uban kanato niining buntaga, ug nalipay kami pa ayo tungod niana, sister. Ilang gitoohan nga kini nagkahigos nga kahimso ug kini wala niini. Busa mapasalamaton ta kaayo.

4 Nakita ko ang tanan kong maayong mga higala. Nahinumdom ako niining tawhana dinhi nga miduol kanako alang sa usa ka pinasahing mga pangutana sa—sa Chatauqua usa niana ka higayon, akong gitoohan nga mao kadto. Namahaw ako uban kanimo ug sa imong asawa ug mga anak, maoy akong pagtoo niini o ikaw ug ang imong asawa, o mga kabataan, oo, usab. Middletown, diin kitang tanan. . . Nalimot ako sa ngalan, mao nga ginganlan ko kini nga Chatauqua. Oo, sir. Daghan sa akong mga maayong higala.

Si Igsoong Charlie Cox ug si Sister Nellie dinhi, ni kinsa akong ikaduhang puloy-anan, ug walay lain kondili nahimo ko kining kaugalingong mga anak. Miadto ako didto, kay dinhi kadaghanan ako magpalabay sa akong panahon sa paglulinghayaw, didto niadto. Siya maoy labing maayong mangangayam ug eskwiril diha sa Kentucky sa didto pa ako sa Indiana. Ug busa ang Indiana . . . Ug si Charlie, akong gisugilon kaninyo nga igo lamang ako mangandoy, mibati sa hilabihan kaayo sama nga daw sakmiton ko na ang pipila kanilang mga magdudulag dayis o hapakon ang baho sa dili pa ako magsugod didto niadto. Sa tinud-anay akong gibati nga daw makabarog ako niini sa makadaghan.

5 Igsoong Parnell . . . - Arnett, nga gikan sa Habagatang Carolina. Ug Igsoong. . . Hinuon, aniay daghan dinhi nga nagagikan sa nagkalainlaing mga dapit, nga mianhi niining buntaga aron pagduaw kanato.

Nasayud ka, walay atong bisan unsang naandang pagkasakop dinhi. Igo ra kita makig-ambitay sa usag usa, samtang ang Dugo ni Jesus-Cristo, ang Anak sa Dios, naghinlo kanato sa tanang pagkadili matarung.

6 Karon, atong naangkon ang usa ka maayong pagtuon, mahimayaon kaayo. Ug kitang tanan, sa walay kulang nasayud ako nga naiipay ako niini, ug nahibalo ako nga kamong tanan nakapahimulos niini usab. Usahay makauna ako sa tibuok adlaw, sa paghisgot bahin niini o sa pagbasa bahin niini, akong gahinon ang mga duha ka berseculo ug mosugod ako diha sa mga Kasulatan ug, ang unang butang nga inyong hisayran, mahuman ko na gikan sa Genesis hangtud sa Pinadayag, nga nagapadayon.

Ug, nahibalo ka, buot kong magpabilin diin atong—dimn makahisgot ta sa Basahon sa-sa mga Hebreohanon, ug mokuha sama sa... Nan, kung ting-eskwiril na, sama sa Septem- . . .hapit na sa Oct-... sa Agosto, nasayud ka, ug mopadayon hangtud sa panahon sa pag-adto sa langyawng kabaybayonan, sa matag gabii diha sa Basahon sa mga Hebreohanon, o sa Basahon sa Exodo. Giunsa sa Dios, ang Pagpabiya, nga

nagpahigawas sa Iyang katawhan gikan sa Egipto, ang usa ka pagbiya! Labing matahum nga panag-ingnan kanato karon nga nangandam alang sa atong pagbiya. Kini, oh, ang ingon maoy usa ka maayong butang. Ang tibuok Kasulatan nanagkadugtong pag-ayo, ug kini maoy usa ka dakung Sugilanon.

7 Karon, niining buntaga sa gihapon anaa pa ki—kita sa iibro sa... Atong hisgotan ang unang tulo ka mga capitubo sa—sa Libro sa mga taga Efeso. Ang subat ni Pablo ngadto sa mga taga Efeso nga diha sa Efeso, nga naninguha, sa pagpahiluna sa kahimtang sa iglesia. Ug sa dili pa kita moadto niini, mahimo bang atong gahinan ug laing panahon o duha abang sa pagampo, sa dili pa kita mobuhat.

8 O Ginoo, nga among Dios, nagaduob kami sa Imong Presencia karon, maingon nga mga dili kami takus, apan bisan pa niana nahibalo kami nga adunay Dugo nga Halad diha nga nagahulat, nga nagahinlo kanamo gikan sa tanang kahugawan, ug magatanyag kanamo diha sa Amahan, walay kahugawan, walay sayup. Walay among mahimo nga among igapasidungog niini, tungod kay si Jesus ang mibuhat niini kanamo, miduko kami nga nagapahiubos sa Imong atubangan ug sa ImongNgalan, nagapangayo nga imong ipadala ang Espiritu Santo ngari sa among taliwala. Dili nga usa ka teologo o mahibalo kon unsaon paghan-ay ang Kasulatan nga tukma, ati sa Espiritu Santo samtang maglihok Kini subay sa akong pagkatawo, hinaut nga Kini manalangin kanamong tanan samtang among pagabasahon ang Imong sinulat nga Pulong, aron mahimo Kining Kinabuhing Dayon alang kanamo. Itugot kini, Amahan. Kini among gipangayo sa Ngalan ni Jesus ug tungod ug alang kang Jesus. Amen.

9 Karon tingalig may ikasuiti ako dinhi niini, una sa tanan, nga kong sa bisan unsang panahon makasulti akog usa ka butang nga dihi hiuyonan, nga wala mapahiluna sa husto, tingalig sayup kaayo sa inyong pagtulon-an, o usa ka butang nga dili ka rnakauyon niini, akong gisalig sa Espiritu Santo, nga Iya kining himoong lamian ug matam-is kaayo hangtud nga wala nay. . . nga wala nay mangapangdol. Nakita mo? Nga ki—kini mapinasubay sa gugma ug panag-ambitay, nga kana kung unsa kini, nga nagpasabot nianang kahimtanga.

Ug kining tanan nagsugod uban sa usa ka wali sa miaging Dominggo nagtoo ako nga mao kadto, sa miaging Dominggo sa buntag, sama sa Ang Sinalikway Nga Hari. Anaa pa ba kaninyoy nagbaton ug teyp? Nagtoo ako nga nakuha nila kana, ug makaangkon kamo kanila kong inyong gitinguha sila, Ang Sinalikway Nga Hari.

10 Karon pipila na lang ka mga adiauw ug magasugod na kita diha sa. . . sa Middletown, Ohio. Buot namo ang tanan nga anaa sa i—ilang mga bakasyon alang nianang panahona pagsiguro sa pagpakigkita kanamo didto, tungod kay along gilantaw ang usa ka dakung panahon sa panaghiusa didto Middletown, Ohio. Si Doctor Sullivan maoy nagapangulo, sa akong pagtoo sa komiteba. Ug anaay lima ka mga gabii niini, magwaili ako ingon sa—sa pinasidunggan nga magwawali sa Internasyonal Konbensiyon Interdenominasyonal nga iglesia. Ug un—unya human niana, mao na atong kaugalingong tigum dihadia dayon. Atong magarnit ang tablado hangtud ika-doce, apan ilalum sa pagkasinabtanay nga mahimong mopadayo ta hangtud sa bisan sa sunod nga semana pagkatapus niana, sumala sa mando sa Espiritu Santo. Kitang tanan nga gustong manduan sa Espiritu; sumala ipabuhat sa Espiritu, nan buhata kini sa labing madali.

11 Ug atong hinumduman nga samtang magmasinugtanon ta sa Espiritu, ang usa sa dakung pagtulon-an nga buot natong hikat-onan, mao nga ayaw ngayud pagdalidali. Tan-awa, gamita ang imong panahon, batoni ang pagtoo. Kong mangayo ka sa Dios ug bisan unsang butang, hinumdumi nga ang Dios motubag sa pag-ampo. Iyang kining pagabuhaton diha sa Iyang panal sa paagi nga iabing maayo, palihokon kini nga makapaayo kanato. Ug kon dili man mahimo, nan unsa may atong gibuhat dinhi niining buntaga? Un— unsay katuyoan sa atong pagpangangkon sa Pagka-Cristohanon? Ang Dios . . . Kong kini dili pa Pulong sa Dios, nan Kini dili tinuod, nan kita maoy katawhan nga takus pagakaloy-an.

Manipayon kaayo ako nga makighiusa sa mga kasingkasing uban kadaghanan nga ania dinhi nga nasayud nga Kini maoy dili masayop Pulong sa Dios. Unya Kini, Kini mao ang matag Pulong ang Kamatuoran, ang matag Pulong Niini, ang matag bahin Niini. Ug uban sa grasya sa Dios, maingon nga ako nakahigayon sa paglantaw sa Yuta diin mangadto kita unya.

12 Kagahapon. Ang mga katawhan wala masayud kung unsa kainakapaluya nga mga panahon ang moabot pinaagi niining matang sa bulohaton. Nakasinati ako ang matuod nga kaluya, ug giingnan ko ang akong asawa, "Nangandoy ako nga mouna na ako."

Matud niya, "Nganong nakaingon ka man niana, Bill?"

Matud ko, "Oh, dinhi niini ako anaay mga kasamok ug mga butang."

Ug unya ingon nga daw Espiritu Santo ang miingon, "Misulay ka ba sa pagpasagad kanila? Imo bang, imo bang sulayan ang paglikay kanila?" Nakita mo?

"Dili," matud ko, "lamang ako diha sa atubangan sa tanan niini ug atubangon kining tanan. Tan-awa, lamang Nakita mo?"

Labi pang maayo kini. Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, gisuili ko kini pinaagi sa nakakita, nga kung matapos na kining kinabuhia, manulod na kita sa usa ka Yuta nga dili arang maisip ni bisan kinsa. Ug kong ania may mga dumoluong dinhi, manghinaut ako nga dili kamo. . . Akong gipangamuyo sa Dios nga unta dili ako ninyo isipon nga usa ka fanatico. Buot na—nako, nga kong ang bisag unsang butang, himoong matitud-anon ug ang pagsulti sa Kamatuoran. Ug unsa may nakaayo niini kanako ang pagsugilon sa usa ka butang nga sayop, kung din—dinhi niini anaay naghingapin nga Kamatuoran? Kitang tanan. . . Nganong gikinahanglan pa man nga mosulti kamig bisan unsang butang nga sayop bahin niini? Nakita mo? Kini, mao ra kini ang Kamatuoran.

13 Ug, dili ikatingala, nga gituohan ko si Pablo nga gisakgaw ngadto sa ikatulong langit, ug iyang nakita ang mga butang nga dili maayo alang kaniya ang pagsugilon niini. Ug usa niana ka adlaw siya miingon, "Wala makita sa mata, ni madungog sa igdulogog, o wala gani kini mosantop sa kasingkasing sa tawo, kung unsay giandam sa Dios kanila (gitipigan) nga nahigugma Kaniya." Oh, igo lamang kita magkinabuhì!

Ania ta magpuyo dinhi niining nagpundok nga basura, mao kana, sa basura nga pinundok nga napuno sa—sa nagakaugdaw nga aso gikan sa kahugawan. Sa. . . Bisin kon wala niini mahugawi ang atong kaugalingon, kita nagpuyo dinhi niini, diin ang aso nagautbo gikan sa mga baga sa kasalanan. Usa sa labing balatianong mga butang nga akong mahinumduman, mao ang daubanan sa basura sa karaang siyudad. Nakasulay na ba kamog adto? Makalilisang kana, ang mahugaw nga baho sa aso nga nagautbo gikan sa tanang matang sa kahugawan. U—ug imong mahanggab kini, ug makapalipong kini kanimo.

14 Akong mahinumduman ang paghiadto sa New Albany, ngadto sa. . . sa ubos sa Kalyeng Ika-napulog walo, diin didto kanhi ang karaang basuran gibutang, ug kinahanglan nga manigum ako didto ug mobasag mga metro. Ug malisang ako niadtong adlaw, sa dalan nga ika-napulog walo, samtang dalhon ko kana didto, tungod kay mabaho kaayo kadto. Apan bisan pa niana, didto nagalublob ang mga lawas sa mga ilaga ug mga iro ug ang bisan unsang butang, nasayud mo, kadto maoy nagakaugdaw ug kadtong daang aso nagautbo gikan niini.

Karon, bisan pa niini, diha niana gipakasama ang kinabuhì, sa tumang kaayo niini. Usa lamang sa nagakaut-ut, ang sala manimaho bisan asa, maingon kanhi, diha sa espirituhanong kahimtang. Apan, oh, diin ang hangin mohuyop nga gawasnon, ug ang bisan unsang butang matahum ug malinawon ug malipayon ug Kinabuhing Dayon, diha ra sa unahan sa suba. Apan ania kita sa usa ka gubat, busa dili ta mohigda ug moingon "magdali ta ug moadto ta didto," magdala ang matag usa kanato kutob sa atong madala. Oo.

15 Ug karon ang katuyoan ning maong mga pagtulon-an mao ang pagpalig-on kanila nga nahidangat nasa Yuta. Aug katuyoan sa pagtuon, ning maong Basahon sa mga taga Efeso, mao ang pagpahimutang sa iglesia diin hingpit magabarog kini diha kang Cristo. Kini mao ang panag-ingnan Daang Tugon ug ang Basahon ni Josue, diin gibahin-bahin ni Josue. miaging Dominggo diha ta niini, diin gibahinbahin ni Josue aug yuta ngadto sa matag tawo. Ug iyang gibuhat kini pinaagi sa pagkadinasi.

Giunsa ni Moises ang pagdala sa katawhan gikan sa Egipto, ang ahos sibuyas, didto, ug mihatag kanilag higayon diin nagsaad ang Dios sa milabays nga kap-atan ka gatus ka mga katuigan . . . o kap-atan ka gatus ka mga katuigan una pa moabot, nga iyang dalhon sila ngadto sa usa ka dapit, usa ka maayong yuta nga nagaagas sa gatas ug dugos. Ug gipangulohan Moises ang mga anak sa Israel padulong ngadto sa yuta, apan wala sila makatabok.

Ug si Jesus, diha sa espirituhanon, alang sa katawhan nga buot... kita gikasaaran sa Espiritu Santo sukad pa sa sinugdan, gidala kita ni Jesus paingon sa saad. Apan ang Espiritu Santo nahiabot, sama kang Josue, aron sa pagpuli ug magapangulo ug magtultol ug aron sa pagpanag-iya sa yuta, o sa pagpanag-iya sa iglesia. Atong nakita, sa lintunganay, nga, diha niana sa atong . . .

16 Karon ania dinhi niini, tingalig, ang katawhan magahunahuna nga ako usa ka walay batasan ug misulay sa pagsalikway sa inga kaigsoonan. Wala ako! Ang Dios maoy akong Maghuhukom, dili ako. Nakita mo? Igo lamang ako magtudlo ug usa ka butang nga mao ang Kamatuoran. Nakita mo? Nagpili tag mga pangulo nga tawo, nga gipuli sa pagdumala—mga pangulonga nagdumala sa Espiritu Santo. Nangandoy tag tawo aron pagahin sa atong bahin ug aron sa pagdumala kanato, sa mga denominasyon sama sa Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, Pentecostal, ug sa nagkalainlaing mga denominasyon, aron magmugna ug usa ka kapunongan ingon nga usa ka panag-ingnan, ug atong gisunod kana. Apan kita mga. . .

Wala bisan diin sa Biblia nga pabuhaton tag ingon niana. Walay bisan usa ka teksto sa Kasulatan, diha sa tanan nga Biblia sa Dios, diin sukad Iyang gihimong kapunongan aug iglesia o diin Iyang gihisgotan ang usa ka kapunongan, walay bisan usa ka dapit diha sa Biblia. Kondili kabatok hinuon kini niini. Dili Siya buot kanato nga mapahimutangan ug urog sama sa mga butang sa kalibutan. Maoy Iyang gusto kanato ang pagka-talagsaon, linain.

Wala ko ipasabot karon nga usa ka “binuang,” nga maoy atong pagtawag niini. Akong gipasabot ang pagkatinawag nga katawhan, oh, usa ka bulahan balaan nga nasud, nga nagkinabuhi ug kinabuhi nga dili salawayon, nga nagalihok, nga nag-amping sa atong kaugalingon sumala sa Iyang kagustohan, nga nagapamuhat sa sulod nato, tungod kay kita mao ang Iyang kabuhatan, binuhat diha kang Cristo Jesus alang sa maayong mga buhat.

17 Karong, Miyercules sa gabii, daghan kaninyo ang wala dinhi sa Miyercules sa gabii, apan diha ta sa. . . Nagtoo ako nga sa ikatulong bersiculo kadto o sa. . . Dili, sa ikalimang bersiculo kadto. diha sa pagkasinagop, o pagpahimutang sa katawhan . . .

Giunsa sa Dios, pagtinguha ang pagpahimutang sa Iyang katawhan. Ug sa ikapahimutang na sa Dios ang usa, ug unya, oh, ang tanang kasimbahanan gustong mamahimong sama nianang usa, nga magbaton ug samang mga butang, nga nagbuhat ug samang butang. Kitang tanan gitabastabas nga managkalahi, gibuhat ta nga managlahi, kita sa kinaiyanhon managlahi, ug kitang tanan sa kahimtang gipahimutang nga managlahi, ang matag usa alang sa managlahing bulohaton; tingali ang usa alang lamang sa usa ka gamayng matang sa bulohaton, ang lain alang sa dakung bulohaton. Nagtoo ako nga Si David kadto o usa sa mga profeta, nahikalimot na ako karon, ang miingon, “Palabihon ko pa nga mahimong usa ka paspasan diha sa Balay sa Ginoo, kay sa mahimong . . . kay sa mopuyo diha sa rnga tolda kauban sa—sa dautan.”

18 Karon mohunong ta una sa pipila ka sigundo diha sa pagpanagop, sa bersiculo 5, nga maninguha sa pagkab-ot kutob sa atong mahimo niini. Apan karon hinuiidumi ang tema, kay kining tanan nanagkaduyog sa pagpahimutang. Pila man ang nakasabot niana? Paminawon ko kamo nga moingon sa usa ra ka pulong. Pagpahimutang [Ang congregasyon miingon, “Pagpahimutang”—Ed.] sa Lawas [“sa Lawas”] ni Jesu-Cristo [“ni Jesu-Cristo”] sa kahimtang [“sa kahimtang”] diha kang Cristo [“diha kang Cristo”] diin ang Espiritu Santo [“diin ang Espiritu Santo”] maoy nag-agak kanato [“maoy nag-agak kanato.”] Anaa ka na, karon nakasabot na kita niini, tanawa. Sa kahimtang nagpahimutang kanato, ang Basahon sa mga taga Efeso maoy nagpahigayon niana.

19 Ug bantayi kining maong batid nga magtutodlo, nga si Pablo. Ang unang butang nga iyang gibuhat mao ang pagpukan sa tanang panghunahuna sa nanagpamiya. Gipamukan ang tanan nga panghunahuna sa kanunayng “Cristohanon karon ug ugma wala na ako, ug sa pagkasunod adlaw ang Dios maghukom kanako ug sa pagkasunod adlaw mahibalik na usab ako.” Binoang kana! Karon kini maoy. . . Kining maong Basahon wala ipahinungod alang sa pagtulon-an sa pagpanangyaw, mga wall sa ibanghilista. Walay atong. . . Wala ko kini hisgoti didto sa mga hawanan. Gidala ko kini dinhi sa iglesia, tungod kay gipahinungod kini ni Pablo alang sa mga balaan, kanila nga mga tinawag ug gitagana, ug mga nangapuno ug nga mga linain, ug nga anaa sa Espiritu Santo, nga anaa na sa Yuta sa Canaan. Iyang gitinguha ang pagsugilon kanila,

sa unang butang, papasa kini gikan sa inyong hunahuna nga kamo mangawala ug kini maoy inyong pagabuhaton, ug nalisang kamo niini. Ayaw kahadlok sa bisan unsa, tungod kay naninguha siya sa pagsugilon kaninyo kung hain na kamo karon, kinsa kamo, giunsa mo ang pagpakabarog.

20 Karon, tingalig magbuhat ka ug mga butang nga sayop, ug sa matag panahon nga imong pagabuhaton ang bisan unsang butang nga sayop kinahanglan nga pagabayaran mo kini. Oo, sir, imong pagaanohon ang un-say imong gipugas! Apan kana walay kalabutan bahin sa imong kaluwasan. Kung ikaw natawo sa Espiritu sa Dios, imong naangkon ang Kinabuhing Dayon ug dill na mahimong mamatay ni ang Dios mamatay. Ikaw kabhin sa Dios, ikaw anak sa Dios.

Ako natawo nga usa ka Branham. Mahimong buhatan mo ako ug laing ngalan, laing ngalan, apan ni adunay usa nga mawala kanako, sa gihapon magpabilin ako nga Branham. Nahimugso ako nga Branham, sa kanunay magpabilin ako nga Branham. Akong. . . Moabot ang adlaw nga tingalig mausab na ang akong panagway, mikuyus tungod sa artraytis, may usa ka kadaut ug ang tanan nagakahugno hangtud nga tanawon ako nga usa na ka mananap, apan magpabilin ra ako nga Branham Ngano man? Kay Branham nga dugo ang ania sa sulod.

21 Mao kana kamo. Ug samtang gibuhat ka sa Dios. . . Karon hinumdumi nga wala ako maghisgot kanila nga wala diha kang Cristo. Naghisgol ako kanila nga anaa kang Cristo. Giunsa mo ang pagpakaduol kang Cristo? "Pinaagi sa usa ka Espiritu!" Daku nga E-s-p-i-r-. . . nga nagkahulogan "Pinaagi sa usa ka Espiritu Santo kitang tanan nabautismohan diha sa usa ka Lawas." Giunsa kita. . . Giunsa nato ang pagpakaduol niini? Pinaagi sa bautismo sa tubig? Unsa ka dakung supak ako kaninyong mga Baptist ug kamong mga Church of Christ. Dill pinaagi sa bautismo sa tubig, ni sa un pamaagi! I-mga taga Corinto 12, nag-ingon, "Pinaagi sa usa ka Espiritu, Espiritu Santo, kitang tanan gidala nianang maong Lawas." Ug kitang tanan may kasigurohan na maingon nga kanang maong Lawas siguro. Ang Dios maoy. . . nagsaad niini.

22 Unsaon pa man sa Dios ang paghukom Kaniya pag-usab, samtang miadto na Siya sa Caibaryo? Mitungas ngadto sa Golgota, Siya gibunalan, napangus, Siya dili makaayo, Siya dili gani makahimo sa paglitok ug usa ka pulong, maglisod. Tungod kay ngano? Iyang gidala ang mga sala sa kalibutan diha Kaniya. Dili tungod kay Siya usa ka makasasala, kondili, "Siya nahinmong sala" tungod kanako ug kanim. Ang tanan mga kasal-anan sa kalibutan gikan kang Adan hangtud sa Iyang paghiabot, gitungtong diha sa Iyang abaga. Ug wala sa Dios siloti ang Iyang Anak. Iyang gisilotan ang kasal-anan. Tan-awa kung unsa ang kamakalilisang niadto? Iyang gibuhat paglukmay. Iyang gibuhat ang pamaagi sa pag-ikyay alang sa tanan kanila nga sa Dios, pinaagi sa Iyang pagkasayud nang daan, nahibalo nga magaduol gayud. Moadto ra kita niana sa pipila na lang ka mga gutlo.

23 Karon human niana, kung ikaw "pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan nabautismohan diha nianang Lawasa, usa ka Lawas, nga mao si Cristo," ug kita may dayong kasigurohan.

Karon, dinhi niini ang daw may talagsaong latigo, ilabina gayud sa— sa mga Arminianismong mga magtotoo, nga sila. . . kinahanglan mobuhat ug usa ka butang nga kanang may ikabalus sa ilang kaugalingon, o mga pipila ka mga makahuloganong butang. Unsaon man pagkahimo niini duha ka mga butang diha sa samang higayon? Kini mahimong pinaagi sa grasya o pinaagi sa mga binuhatan, sa usa. Dill kini mahimo pinaagi sa managsamang butang, kondili pinaagi sa duha ka nagakalahing mga butang; kinahanglan nga pinaagi kini sa usa. Kini. . .

24 Ako, alang kanako, wala nay lain pang nakita ko kondili ang grasya sa Dios. Mao kanay akong pagkabutang. Sa kanunay nagatoo ako sa grasya. Alang kanako grasya ang tanan, mao lang kana. Dili kini a—ako. . . bisan dinhi sa akong kinabuhi, sa dihang bata pa ako, walay bisan unsa nga akong nakita, ang grasya lamang, grasya. Sila miingon A—akong. . . Imong kaluton ang akong likod ug akong kaluton ang imo." Nan, usa kini ka rnakauulawng panultihon. Apan dili ko tagdon kon imong kaluton ang ako o dili man, kong ang imo nagkinahanglan ug pagkalot, kaloton ko ikaw bisan pa niana. Tan-awa, ang grasya. Oo, sir. Tan-awa, ang grasya nagapamuhat pinaagi sa gugma. Kong nagkinahanglan ka niini! Bisin kong walay imong nabuhat kanako. Walay butang nga a—akong pagabuhaton diha kanim, kong nagkinahanglan ka niini bisan pa niana

buhaton ko kini. Grasya! Tungod kay nagkinahanglan ka niini!

25 Gikinahanglan ko ang pagkalinuwas. Walay lain nga makaluwas kanako. Walay akoy laing mahimo bahin sa akong kaugalingon, dili ko mahimo ang pagluwas sa akong kaugalingon kay sa bisan unsa. Apan gikinahanglan ko ang pagkalinuwas, tungod kay ako nagatoo sa Dios. Ug ang Dios nagpadala sa Iyang Anak, gilalang sa dagway sa masal-anong unod, aron sa pagantus puli sa akong dapit, ug ako naluwas, pinaagi sa grasya lamang ako naluwas. Dili sa usa ka butang nga mahimong buhaton ko, o nga imong pagabuhaton, aron sa pagluwas sa imong kaugalingon. Ug sila kinsa Iyang nang hingbaloan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. . .

26 Ato na kining gihisgotan sa miaging Miyercules, usa na ka semana, gihulagway ang Dios diha sa Iyang pagka Elah, Elohim, ug gipakita nga Siya mao ang nagalungtad sa kinaugalingon. Apan sa sulod Niya mao ang pagka-Amahan diha sa sulod Niya anaa ang nagkalainlaing mga katakus, sama sa usa ka Manluluwas, sama sa usa ka Mananambal. Kanang tanan anaa diha sa Dios, ug ang Dios naglungtad sa kinaugalingon. Apan sanglit kay Manluluwas man Siya, Siya mao ang Amahan. Walay Iyang mga Manolunda, Walay Iyang bisan unsa. Walay bisan unsa kondili ang Iyang kaugalingon lamang. Siya mao ang naglungtad sa kinaugalingon. Walay bisan unsa nga naglungtad gawas sa Dios.

Apan maingon nga Dios man Siya, nan sa ingon adunay butang nga angayng simbahan diha Kaniya, tungod kay gihigugma Niya ang pagsimba. Ug ang Iyang Kaugalingong pagkaSiya naglalang ug mga kabuhatan aron pagsimba Kaniya. Karon, sa kasamtangan, atong hisgotan kini pag-usab, sa kasamtangan karon, dili kita moadto sa kinatibuk-ang butang, apan inyo ra kining hisabtan diha sa teyp. Apan sanglit kay Dios man Siya, Siya nagbuhat ug mga Manolunda, ug ang mga Manolunda misimba Kaniya. Ang mga Manolunda sa gihapon nagsimba Kaniya. Nganong, ang mga Manolunda nga nagatindog sa Atubangan sa Dios adunay unom . . . ka parisan nga mga pako, unom ka mga pako. Ilang gidala diha sa ibabaw sa ilang mga nawong, duha ang diha sa ilang tiil, ug molupad sa tinagurha, diha sa Iyang Presencia, nga magasinggit sa maadlaw ug magabii, "Balaan, balaan, balaan, ang Ginoong Dios nga Gamhanan," Mao kana ang giingon sa Kasulatan. Sila nagsimba Kaniya, karon kanang nagbuhat ug usa ka butang aron mosimba Kaniya.

27 Ug unya diha sa sulod Niya mao ang kinaiya sa Pagkamanluluwas. Unsaon man sa usa niadtong mga binuhat, kong walay sala o walay mga hunahuna sa sala, unsaon man sa usa kanila ang pagkawala? Dili kini mahimo. Tungod niini adunay usa ka butang nga pagabuhaton nga mahimong mawala, aron Siya mahimong usa ka Manluluwas Diha sa sulod Niya mao ang Pagkamananambal. Motoo ba kamo nga Siya usa ka Manluluwas [Ang congregasyon miingon, "Arnen."—Ed.] Nagtoo ba kamo nga Siya usa ka Mananambal? ["Amen."] Apan unsa kaha kong walay bisan unsa nga pagaluwason o pagaayohon? Tan-awa, adunay kinahanglan nga usa ka butang pagahimoon nianang paagiha.

Busa karon, Siya wala gayud magbuhat nilning paagiha, kondili Iyan gibutang ang tawo diha sa kagawasan sa pagpili, "Kong imong dawaton kini mabuhi ka, kong imong dawaton kana mamatay ka." Ug ang matag tawo nga miabot sa kalibutan sa gihapon nagpabilin sa samang butang. Ang Dios, pinaagi sa Iyang pagkasayud nga daan. nahibalo kinsay gusto ug kinsay dili gusto. Kong ang Dios ingon nga...

28 Ang pangutana gipangutana kagahapon sa usa ka batid sa tiyolohiya, ngari kanako, kadtong nakatambong sa mga tigum o nakadungog sa tey nga nag-ingon, "Usa ka pangutana!" Siya miingon, "Nan anaa ba sa tanang dapit ang Dios?" Nan matud niya, "Anaa Siya sa tanang dapit?"

Matud ko, "wala Siya sa tanang dapit sa kahimtang nga ang pulong naghisgot nga anaa satanang dapit. Dili Siya mahimong usa ka Linalang ug unya mamahimong usa ka anaa sa tanang dapit. Kong Siya anaa pa sa tanang dapit, nganong moampo ka pa man alang sa Espiritu Santo? Kong Siya anaa pa sa tanang dapit, Iyang lukpon ang matag liki, suok, lungag, ang matag gamayng lawak, ugat-ugat, ang bisan unsa pang butang diha niini. Matud ko, "Nganong gipangita man Niya si Moises, kong Siya anaa sa tanang dapit, diha sa katapusan? Nganong miadto ngari man Siya sa Tanama sa Eden. nga nagasinggit, 'Adan, Adan, hain kamo?' kong Siya anaa pa sa tanang dapit?"

Siya anaa sa tanang dapit tungod kay Siya nasayud man sa tanar Nahibalo Siya sa tanang mga butang tungod kay Siya wala may kinotuban, ingon nga walay kinotuban,

maoy nakapahimo Kaniyang anaa sa tanan dapit. Ingon nga anaa sa tanang dapit, nan, ingon nga walay kinotuban. Siya nagalingkod sa mga Kalangitan. Nagpuyo Siya sa usa ka dapit tungod ka Siya usa ka Linalang.

29 Apan ingon nga walay kinotuban, nan Siya nahibalo sa tanang mga butang. Nahibalo sa tanan takna nga ang usa ka tagnok mopilok sa mata niini. Nahibalo sa matag buyog, hain siya moagi ngadto sa dugosan aron pagkuha sa iyang dugos. Iyang nahibaloan ang matag maya nga nagabatog diha sa kahoy. Iyang nahibaloan ang matag hunahuna nga anaa sa imong kaisipan, tungod kay Siya walay kinotuban ug nasayud sa tanan. Mao kana, Siya dili lamang nga Siya mao ang walay kinotuban, Siya nahibalo sa tanan, Siya nahibalo sa tanan butang. Apan anaa Siya sa Pagkamao, ang Dios usa ka Pagkasiya, ug gikan niining maong Pagkamao misugod sa pagpanungha kini sila.

30 Ug ang sala, nga akong gihisgotan sa miaging gabii, ang sala dili usa ka binuhat. Wal ay laing binuhat gawas nianang hingpit. Ang Dios nagbuhat sa tanan mga butang nga maayo. Ang sala dili binuhat. Giingon, "Kana maoy binuhatan sa sala." Nadungog ninyo kana. Apan usa kana ka sayop. Ang sala! Adunay usa lamang ka Magbubuhat, mao kana ang Dios. Ang Dios dili makabuhat ug sala, tungod kay Siya balaan ug walay anaa Kaniya nga makahimo niini. Ang sala mao ang kahiwian; dili kabuhatan, kondili kini usa ka kahiwian. Ang pagpanapaw mao ang kahiwian sa matarung nga buhat. Ang bakak mao ang sayop nga pagtug-an sa tinuod. Ang bisan unsang sala, bisan unsang sala, mao kana ang pagkamatarung nga gituis.

31 Busa karon, ang Dios mipahimutang. Iya nang gipadayag ang Iyang kaugalingon, Siya mao ang Dios, Iya nang gipadayag ang Iyang kaugalingon ingon nga Manluwas, ang tawo nawala ug Iyang giluwat siya. Iya nang gipadayag ang Iyang kaugalingon ingon nga Mananambal. Ayaw pagbuhati ug kalainan kung unsay gisulti sa katawhan nga mao Siya; ug Siya mao, bisan unsaon, mao ra sa gihapon. Siya mao ang Mananambal, Siya mao ang Manluwas, Siya mao ang Dios, Siya Walay Katapusan. Ug Siya adunay katuyoan. Ug ang Iyang katuyoan mao, nga sa sinugdanan, magbuhat ug kabuhatan nga mahigugma Kaniya ug mosimba Kaniya.

Ug nagbuhat Siyag mga kabuhatan, ug ang mga kabuhatan nahulog. Ug unya ang Dios, pinaagi sa Iyang pagkawalay kinotuban, mitamod pinasubay sa bul-og sa panahon ug nakita ang matag tawo nga mamaluwas. Ang matag tawo, Iyang nahibaloan kini pinaagi sa pagka-... pinaagi sa pagkasayud nang daan. Busa kong Siya, pinaagi sa pagkasayud nang daan, nahibalo kung kinsay maluwas ug kung kinsay dili maluwas, makahimo Siya sa paglain nang daan. Busa, ang pulong dili usa ka dautan nga pulong human nianang tanan, dili ba? Makahimo Siya sa paglain nang daan, tungod kay Siya nahibalo kung kinsay gusto ug kinsay dili gusto. Tungod niini, aron sa pagkuha niadtong mga mobuot, kinahanglan nga magbuhat Siyag u—usa ka maglulukmay alang sa ilang sala. Oh, kong makahimo pa unta kita, buot tang hisgotan pa kini, sa pipila lang ka mga bersiculo sa ubos. Iya kitang gigahin alang sa Kinabuhing Dayon, sa nasayran nga kadtong mobuot misalikway sa bisan unsang butang, ug bisan pa kong unsa ang kasalikwaut niini nga tan-awon ngadto sa mga anak sa kailbutan, kini dili magkahulogan ug usa ka butang alang kanila, tungod kay sila mga anak man sa Dios. Ug Iyang gitawag sila.

32 Ug Iyang gipadala si Jesus, nga ang Iyang Dugo maoy usa ka bayad, Dugo ang bayad, aron paghimo ug paglukmay, o u—usa ka pagdawat, o usa ka paghinlo. Usa ka pamaagi sa paghinlo alang sa kanunayng. . . Dili kay sa usa ra ka panahon sulod sa usa ka rebaybal, kondili "buhi sa kanunay, nga nagahimo sa mga pagpangamuyo," nga ang Cristohanon magpabilin nga mahinlo adlaw ug gabii. Anaa diha ang Dugo ni Jesu-Cristo nga maoy naghimo sa—sa pagdawat didto sa krus, sa. . . diha sa Presencia sa Dios nga nagahinlo kanato sa makanunayon, adlaw ug gabii, gikan sa tanang sala. Ug kitang tanan gitipigan nga walay katalagman sa sulod. Gitipigan sa unsa? Pinaagi sa Espiritu Santo, diha sa Lawas sa Ginoong Jesus, ug walay katalagman. "Siya nga nagapatalinghog sa Akong mga Pulong ug nagatoo Kaniya nga nagpadala Kanako, may kinabuhing Dayon ug dili na gayud pagahukman, kondili nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi." Wala nay pagkahinukman! Ang Cristohanon dili na gayud moadto pa sa hukmanan. Si Cristo maoy miadto alang kaniya. Ang akong Manlalaban maoy mitindog diha sa akong dapit. Iyang gipanalipdan ang akong tulobaon, nga ako walay kasayuran. Iyang gisultihan ang Amahan nga ako dili takus nga ako walay kasayuran. Apan Siya nahigugma kanako ug Iyang gikuha ang akong dapit, ug

gipanalipdan ang akong tulobagon, ug karon gawasnon na! Oo, sir. Ug Iyang giula ang Iyang Dugo, aron ihalad didto alang sa atong mga sala.

33 Hinumdumi sa miaging Miyereuies sa gabii, nga walay Cristohanon... Ang mga Cristohanon makasala, apan ang usa ka makasasala dili makasala. Ang usa ka makasasala dili makasala, tungod kay siya usa na man ka magkasasala. Siya usa na ka makasasala sa sinugdanan, ug mao na kanang tanan. Dinhi, kuhaa a—ang likod niining maong libro, kini maitum, pila man niana ang maitum? Kining tanan maitum. Diha walay maputi niini, maitum kini. Kamo moingon, "Kini labaw pa kaayo din." Dili, dili kini, ang kinatibuk-ang butang maoy maitum. Kining tanan maitum. Mao kana ang usa ka makasasala. Siya gihukman sa sinugdanan. Nan, moingon ka, "Unsa na man kong siya makapanapaw? Unsa na man kong siya makataban ug mga babaye? Unsa kaha kong siya—unsa kaha kong si—siya manugal? Unsa kaha kong siya makapusil ug tawo?" Kana walay atong kalabotan. Kana walay atong kalabotan, anaay atong mga balaod dinhi aron sa pag-atiman niana. Dili kita mga reformador, mga magwawali kita sa Maayong Balita Kami dili mohukom kaniya sa unsay iyang nabuhat, kami dili mohukom kaniya tungod sa pagpakasala sa panapaw. Among gihukman siya tungod kay usa ka makasasala! Kong siya usa ka Cristohanon, siya dili magbuhat niini. Ug husto kana. Kong siya nabag-o na, dlil na siya mobuhat niana. Apan tungod kay siya usa man ka makasasala, kana maoy miagda kaniya mobuhat niana.

34 Diha niana kini mipukan sa—sa mga tuko nga gikan sa makibalaodnon. Oo, sir. Igsoong lalaki, sultihan ko kamo, "Nga dili kini pinaagi sa mga binuhatan, kondili pinaagi sa grasya kita nangaluwas, ug kana pinaagi sa pagtoo." Oo, sir. Karon, dili ko hukman ang makibalaodnong kaigsoonan, mga kaigsoonan ko sila. Ug sila nga anaa diha sama ra sauban kanila nga anaa diha, tungod kay sa Dios gigahin ang Iyang iglesia maanaa diha. Apan ang butang iamang, mao nga in—inyong gipabilin katawhan nga magkabahinbahin, sila wala mahibalo kung unsa. "Karon, tan-awa, tingali kong a—kong Pasabta sila; nga samtang anaa pa kanila ang kagutom sa kalibutan, sila wala didto sa sinugdanan.

35 Ako wala makigpuyo nga matinud-anon sa akong asawa tungod kay nagtoo ako nga bulagan niya ako. Ako nakigpuyo nga matinud-anon sa akong asawa tungod kay gihigugma ko siya. Kini maoy usa ka pinasubay sa balaod nga kahimtang nga among naangkon, nga maghigugmaay kami ang usag usa. Una sa tanan, sa wala pa kini mahipahimutang diha, kini kinahanglan may usa ka gugma. Gihigugma ko siya. Bisan pa sa akong pagtoo kong makabuhat ako ug daotan, siya mopasaylo kanako, sa gihapon bisan pa niana dili ako mobuhat. Gihigugma ko siya.

Ingon niana ang kahimtang niini diha kang Cristo. Kong ako—kong mabuhi pa ako . . . Ako kalim-an na, kong ako mabuhi sa kasiyaman o sa usa ka gatus, anaa pay laing kalim-an ka tuig alang sa pagwali; ug dili gayud ako magwali ug usa ka panahon, nga molugsong ug molingkod diha sa suba, bisan pag unsaon luwas na ako. Ang Dios nagiuwas kanako pinaagi sa Iyang grasya, ang dili kabayran sa bisan unsang butang nga sa kanunay akong mabuhat, pagabuhaton ko, o ang bisan unsa pang butang. Nagwali ako tungod kay gihigugma ko Siya ug gihigugma ko ang Iyang katawhan. Ug mao kanay hinungdan sa akong pagkasayud nga ako nakalabang na gikan sa kamatayon ngadto sa Kinabuhi, tungod nianang akong gugma kanila ug ako mikuyog kanila. Bisan pa kong unsay kahimtang nila, bisan pa niana mokuyog ako kanila. Molakaw ug kuhaon siia bisag unsaon. Kong ang mga ministro mosupak ug ang uban magasupak, ug ang mga denominasyon mosupak, kana dili makapugong kanako. Anaay usa ka butang! Dili kini makapaundang Kaniya! Miabot Siya taliwala sa pagkawaiay pagtoo, ug wala kini makapugong Kaniya, bisag unsaon mipadayon gayud Siya. Mao kanay among ginabuhat, mogawas ug kuhaon sila, dakpon sila bisan unsaon. Bisan unsay mahitabo, kab-ota, sakmita, kupti kutob sa tanan mong kusog. Kamo wala makaila kung kinsa sila. Luwasa sila. Kana tungod sa gugma. Dili tungod kay "kinahanglan ko," kondili tungod kay ako nahigugma, tungod kay kamo nahigugma.

36 Moingon ka, "Kinahanglan moadto ako aron tarungon kana uban nianang maong babaye, apan, sultihan ko kamo sa dayag, sa akong pagtoo tungod kay ako mosimba kinahanglan nga moadto ako aron tarungon kini." Dili, kinahanglan nga kamo maoy unang magmatarong. Nakita mo? Nakita mo? Kong wala ka makabaton ug gugma sa Dios diha sa inyong kasingkasing, mahimong may laing makahatag kanimog kahibalo nga ikaw nasayop, ug unya molakaw ka—ug unya molakaw ka ug husayon kini uban sa

Dios. Ug unya imong mahusay kini kauban sa imong silingan.

Si Jesus nagtudlo sa samang butang. Siya miingon, "kong ikaw moadto sa usa ka halaran, ug may. . . mahinumdom ka nga anaay kabangian batok sa usa ka silingan o sa igsoon, lakaw una, ug husaya kini uban kaniya."

37 Karon, karon sa mga kapanahonan na umaabot. Anaay atong Miyercules sa gabii, "ang mga pagkapinasundayag." Nakuha ta kini pag-usab niining buntaga, diha sa "ang pagkapinasundayag sa mga anak sa Dios," karon diin ang Dios nagpaabot. Ug unya sa katapusang panahon kung kitang tanan moatubang Kaniya. Ang mga Manolunda wala mangawala. Dili sila mahibalo kung unsaon sa pagpahimulos sa mga panalangin maingon kanato, wala gayud sila mangawala. Apan nahibalo ako unsay akong kagikan, nahibalo ako sa bato diin ako gisapsap, usa ka makasasala. Nasayud ka kung diin ka gikan sapsapa. Karon nga kita hingkapilgan na, nan makahimo na kita pag-atubang sa Dios. Oh, daw unsang adlaw nga moabot!

38 Nan sa ingon ang pagkasinagop, nagpahiluna. Karon, ang kaayo Dios maoy nagabuhat niini. Ug karon kong ikapahimutang ko kini kaninyo, nan atong sugdan karon dayon diha sa bersiclo 5, buot kong basahon Kini.

Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang JesuCristo, sumala sa tuyo sa Iyang kabubot-on,

Kini maoy kalipay sa Dios ang pagbuhat sa Iyang kabubot-on, pagpanagop, ang mipahimutang. Karon unsay Iyang gibuhat? Nagpahimutang sa Iyang iglesia. Una sa tanan, Iyang gitawag ang Iyang iglesia, Methodist, Presbyterian, Lutheran, Baptist, nagtawag kanila. Nan unsay Iyang gibuhat? Gipadala ang Espiritu Santo ug mihatag kanila sa bautismo sa Espiritu Santo.

39 Buot ko kaninyong mga katawhanang Pentecostal sa paghaw-as niini gikan sa inyong kasingkasing. Ang Pentecostes dili usa ka denominasyon ang pentecostes maoy usa ka kasinatian. Kini mao ang Espiritu Santo. Dili usa ka kapunongan. Kamo dili arang makahimo sa pagtukod sa Espiritu Santo. Dili Siya makabarog alang niini. Karon kamo anaay usa ka kapunongan nga inyong gitawag niana, apan ang Espiritu Santo mipahawa dihadiha ug gitugotan kamo sa pagpahiluna kung hain kamo karon, ug nagpabilin nga nagapadayon. Nakita mo? Ang Pentecostes dili usa ka kapunongan, Pentecostes maoy usa ka kasinatian.

40 Ug unya ang Dios naghatag sa Iyang mga anak ug bag-ong Pagkatawo, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Sila nahipaduol diha Niini sa dihang ilang gihaw-asan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa Nazarene, Pilgrim Holiness. Ug unya miabot diha sa kasinatian sa pentecostes, o sa bautismo Espiritu Santo, ang pagpasig-uli sa mga gasa. Sila nahiabot sa pagsuilig mga dila ug sa paghubad sa mga dila, ug gihatagan sa mga gasa sa pagpang-ayo ug sa mga milagro, ug ang mga ilhanan ug mga katingalahan nagsugod sa pagnunot kanila. Karon sila mga anak na, sila mga anak sa Dios. Sila nahipahimutang na diha kang Cristo. Sila nahimong mga anak pinaagi pagkatawo. Ug ang bag-ong Pagkatawo ug ang pagkausab Kini gayud mao ang Espiritu Santo.

Kamo dili man gani mabag-o hangtud nga inyong maangkon ang Espiritu Santo. Mao kana ang giingon sa Kasulatan. Si Jesus miingon kang Pedro pangutana kang bisan kinsa, basaha ang inyong Kasulatan, siya gimatarong pinaagi sa pagtoo diha kang Ginoong Jesus, nahimong usa ka sumosunod usa ka apostol. Gitugyan ni Jesus kaninya ang mga yawi alang sa Gingharian. Ug sa Juan 17:17, iyang gibalaan sila, mitugyan kaniia ug gahum, gipalakaw sila, nagahingilin sa mga yawa ug mga butang, nagbalaan kanila. "Balaana sila, Amahan, pinaagi sa Imong Kamatuoran. Ang Imong Pulong mao ang Kamatuoran. Gibalaan Ko ang Akong kaugalingon tungod kanila."

41 Mao kana ang labing matam-is nga mga pulong nga sukad akong nadungog. "Amahan, Akong gibalaan ang Akong Kaugalingon tugod kanila." Nahibalo ba kamo nga Siya may katungod man sa pagpanag-iyu ug usa ka puloy-anan? Siya usa ka tawo. Nahibalo ba kamo kung nganong anaay Iyang katugnod sa pagbaton ug usa ka asawa? Siya usa ka tawo. Siya adunay katungod alang niining tanang mga butanga, apan miingon Siya, "Amahan, Akong gibalaan ang Akong kaugalingon tungod kanila. Akong gibalaan ang Akong kaugalingon."

42 Nakigsulti ako ngadto sa usa ka gamayng magwawali kagahapon, tungod kay moadto ako aron sa pagwali alang kaniya sulod sa pipila ka mga gabii dinhi sa dakung

dalan. Ug akong gipangutana siya mahitungod sa usa ka butang, siya miingon, "Oo, Igsoong Branham, apan ang kadaghanan sa akong mga katawhan dili motoo niana."

Matud ko, "Ang kadaghanan kanilang tanan mga makibalaodnon?"

"Oo," Igsoon dili manoo niana. "Apan," miingon siya, "alang sa ilang kaayohan!" Oh, buot kong gaxon ang iyang liog. "Alang sa ilang kaayohan, tan-awa, Akong gibalaan ang akong kaugalingon alang sa ilang kaayohan."

43 Oh, gibansay ni Jesus ang napulog duha ka mga tawo, aron nga pinaagi niadtong napulog duha ka mga lalaki maoy magdala sa Maayong Balita ngadto sa kalibutan. Ug Siya miingon, "Alang sa ilang kaayohan Akong gibalaan ang Akong kaugalingon." Himoa ang inyong kaugalingon alang sa kaayohan sa inyong silingan, alang sa kaayohan ni bisan kinsa. "Ayaw paggamita ang inyong kagawasan ingon nga usa ka takuban," matud pa ni Pablo, "kondili balaana ang inyong kaugalingon!" Ampingi ang inyong kaugalingon diha sa mga silingan, maingon nga usa ka matuod nga Cristohanon. Himoa ang inyong mga sinultihan nga maayo, kong inyong ikahibalag ang inyong kaaway, balaana ang inyong kaugalingon alang sa iyang kaayohan, sa walay pagpakabanha kung unsay imong mabuhat.

44 Karon ang pagpahimutang sa anak. Ang unang butang human nga ang anak mahipasulod na, siya mahimong usa ka anak, apan human niini atong makita ang iyang kinaiya nga maoy nagpahiluna kaniya alang sa pagkasinagop, kon buotan ba siya o dili.

Ug mao kini a—ang pentecostal . Karon ipakita ko lang kaninyo nga ang pentecostes dili denominasyon. Pila man ang Baptist dinhi nga kaniadto Baptist, nga nakadawat sa Espiritu Santo, atong tan-awon ang inyong kamot. Nakita mo? Piia man ang mga Methodist nga ania dinhi nga nakadawat sa Espiritu Santo, ipataas ang inyong kamot. Pila man ang mga Nazarene nga ania dinhi ang nakadawat sa Espiritu Santo, ipataas ang inyong kamot. Ang Presbyterian, nakadawat sa Espiritu Santo? Nakita mo? Ang Lutheran? Ang uban pang mga denominasyon, nga wala gayud mahisakop sa Pentecostal, nga nahisakop lamang sa ubang denominasyon, ang nakadawat sa Espiritu Santo, atong tan-awon ang inyong kamot. Nakita mo? Busa tungod niini ang pentecostes dili usa ka denominasyon, kini usa ka kasinatian.

45 Karon, gidala kamo sa Dios ngadto sa Lawas ni Cristo. Karon unsa may Iyang gibuhat? Human nga inyong gikapamatud-an ang inyong kaugalingon, balaana ang inyong kaugalingon pinaagi sa inyong maayong pamatasan, masinugtanon diha sa Espiritu Santo, bisan kung unsay ikasulti sa kalibutan.

46 A—akong ibagnos kinig maayo, tan-awa, tungod kay wala ko kini ipasabot nga binastos. A—akong. . . - palihug a—a—ayaw gayud, tan-a Ayaw paghunahunaa nga a—akong gituyo. Dili a—ako buot nga maingon niana. Unsay nakapaluya kanako, mao kanang pag-agak ko sa katawhan ug iwali ngadto kanila kining gipadala sa Dios nga Kamatuoran, ug ilang talikdan dihadiha ug magpabilin sa pagbuhat sa samang butang, ug unya. moingon nga ilang nadawat ang Espiritu Santo. Kana igo lamang makapalaglag kaninyo, tan-awa. Unsa may nahitabo? Sila miadto gilayo sa samang butang, maingon sa mga anak sa Israel, sila nangandoy ug usa ka hari aron sa ingon kining maong hari maoy magmando kanila ug pabuhaton sila sama sa mga Amorianon ug sa mga Amalikanhon ug sa mga Filistihanon.

47 Nahibalo ba kamo, mga babaye, nga dautan ang pagsul-ob ug mga pantalon? Nahibalo ba kamo niana? Nahibalo ba kamo nga dautan pagpaputol sa mga pungpong sa inyong buhok? Nahibalo ba kamo nga dautan mister, alang kaninyo ang pagpadayon sa pagtabako ug sa pagbuhat nianang imong ginabuhat? Nahibalo ba kamo nga dautan kini alang kaninyo nga dili mahimong usa ka bana sa inyong balay, ang inyong asawa mobati ug kasuko sa gamayng panahon ug pagulaon ka sa pultahan ug moingon ka, " Oo, panalanginan ang imong kasingkasing, pinangga, mobalik ra ako dayon"? Nahibalo ba kamo... Unsaon mo man ang pagkaaghop diha sa Balay Dios samtang dili ka man gani makahimo sa pagdumala sa imong kaugalingong panimalay? Kana maoy husto kaayo. Nahibalo ka ba, sister, nga kanang imong bana dili lamang imong bana, kondili siya mao ang imong magmamando? Ang Dios maoy nag-ingon. Tungod kay ang bana dili maoy gilimbungan, ang babaye maoy gilimbungan. Ug kamong mga magwawali nga nagpadayon sa pagmugna ug mga babayeng pastor ug mga magwawali diha sa inyong mga kasimbahanan, sa nasayran ninyo nga ang Pulong sa Dios naghukom niini.

48 Inyong gipadayon ang pagamit nianang maong ngalan "Amahan, Anak ug Espiritu

Santo" aron sa pagbautisrno, samtang walay bisan usa ka tulbok sa Kasulatan alang niini diha sa Biblia. Nagkinahanglan ako ug usa ka arsobispo o si bisan kinsa anon sa pagpakita kanako kung diin ang si bisan kinsa diha sa Bibila nga gikabautismohan sa ngalan sa "Amahan, Anak, Espinitu Santo." Buot ko kang bisan kinsa anon magpakita kanako sa bisan usa nga gikabautismohan sa bisan unsang paagiha gawas sa Ngalan ni Jesus. Apan ang kang Juan dili . . . gibautismohan, sila gibautismohan sa pagtoo nga Siya umaabot, apan wala sila mahibalo kung kinsa Siya. Apan sa dihang ilang naila kana, sila miduol aron sa pagpabautismo pag-usab sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Buot ko kang bisan kinsa aron . . . A—akong gisangpit Assemblies of God, ang uban pang mga magwawali, ang Baptist, Presbyterian, ug ang tanan pa. Sila midumili, sila dili makatingog bahin niini. Buot ako motan-aw sa Kasulatan.

Ug unya ako usa ka "fanatico," huh, ug unya ako "buang," wala sa akong kaisipan, ako usa ka "tawong buang," tungod lang kay ako naninguha sa pagtug-an kaninyo sa Kamatuoran? Karon, tininuod ka—kana, mga kaigsoonan. Kong ang usa ka tawo hingpit nga nadani sa Dios, ikaw hingpit uga nahilambigit, gitipigan, ug baril. I—i—i—i—ikaw gihahin na, i—ikaw lahi nga linalang.

49 Daghan ang gipanagtawag, apan diyotay ra ang pinili. Oo, daghang katawhan ang gipanagtawag, inyong naangkon ang pagtawag sa inyong kasingkasing, "Oo, ako nagatoo nga ang Dios nahigugma kanako. Ako nagatoo nga Iyang gibuhat kini."

Apan, igsoon, niana, ikaw nagpadulong sa pagkawala maingon sa uban kanila, tungod kay sila miadto didto niadtong adlaw, nga bisan moingon, "Ginoo, akong gihinginlan ang mga yawa pinaagi sa Imong Ngalan. Akong gibuhat ang bisan unsang butang sa Imong Ngalan. Akong may mga bulohaton sa pagpangayo. Akong giwali ang Maayong Balita. Akong gihinginlan ang mga yawa."

Ug si Jesus moingon, "Pahilayo gikan dinhi, kay wala gani Ako makaila kaninyo, maut. Siya lamang nga nagabuhat sa kabubot-on sa Akong Amahan!" Nganong dili man kini makita sa katawhan? Karon, ako nahibalo nga kana nahibagnos. Ug wala ko—wala ko tuyoa kini aron sa pagpasakit, wala ko kini tuyoa sa ingon nianang paagiha. Apan, igsoon, a—akong...

50 Sa akong pagtan-aw maingon nga anaa na ki—kita sa katapusang panahon, ug ang Dios nagasagop, nagpahiluna sa kahimtang sa iglesia, diha sa Lawas ni Cristo, nga Iya. Karon, dili mahimong daghan kaayo nga Iyang ibutang dinhi niini, akong isulti kaninyo kana aron sa pagsugod kamo magaingon, "Oh, maayo, anaay gayud ning dakung numero!" Apan Siya moabot ug unom ka libo ka mga katuigan aron sa pagpanguha kanila gikan niana, usab. Hinumdumi, ang pagkabanhaw moabot ug kita pagasakgawon uban kanila. Ang pipila lamang kanila, tan-awa. Inyong pangitaon ang inyong kaluwasan sa labing madali. Tan-awa diha sa inyong kaugalingon ug tanawa kung unsay dautang nahitabo. Nakita mo? Tan-awa kung un—unsay nahitabo. Nasayud ako nga malisud ka—kana, apan, igsoon, kini mao ang Kamatuoran. Kini mao ang Kamatuoran sa Dios.

Pagkasinagop!

51 Kinahanglan nga magmainiton ta alang sa Dios, kinahanglan nga magpadayon ta maadlaw ug magabii. Walay makapugong kanato kinahanglan magmatam-ison ta ug magmapahimut-on, ug magmaluloy-on ug magmanginsama kang Cristo dinhi sa atong mga kinabuhi. Nagkinahanglan kini sa inadlaw-adlawng pagkinabuhi. Si Jesus nag-ingon, "Pamalandunga ang mga lireo sa kapatagan, giunsa niini sa pagtubo, nagpanglibasog ug nagtuyoktuyok; apan Ako magaingon kaninyo nga si Solomon sa tanan niyang kahimayaan walay mausa nga iyang gikapabistihan." Si Solomon anaay bisti nga gidayandayanan uban sa mahimayaong kasidlak ug mga buhat sa dagum ug mga butang, apan wala ka—kana . . . dili kana mao ang unsay Iyang gihisgotan. Aron motubo ang lireo, kinahangian nga maghago kini maadlaw ug magabii. Unsay inyong gikinahangian sa pag-anhi balik dinhi alang niining kinatumyan sa linya? Kong ang matarung malisud man gani maluwas, unsaon na man ang makasasala (mao kanang dili magtoto) ug ang dili diosnon, ang tawo nga nakadungog sa Pulong ug midumili sa paglakaw subay Niini? Karon unsa may atong angayng buhaton? Nakita mo kanang. . .

52 Mao, kini, karon, kini mao ang atong simbahan. Tingalig may atong upat o lima ka mga dumoluong uban kanato. Apan mao kini ang simbahan, gitudloan ko kamo. Mahiadto kini sa mga teyp. Buot ko sa mga katawhan nga mamati ning mga teyp, nga mahinumtum, nga kini alang ra sa akong simbahan. Sa mga tagagawas nga mga

katawhan nga tua sa halayo, akong gipaninguha ang tinud-anay nga pagkalalaki aron pagsugilon kanila niana, alang sa pagpabilin sa pag-uyon-uyon diin ang mga bata nag-uyon-uyon diha sa ilang gamay nga gatason nga mga pangaggpas. Apan kong mahitungod na gani sa pagpahimutang sa maong Kamatuoran, atong ipahimutang Kini sa ubos.

53 Ang pagkasinagop, maoy pagpahimutang! Hain man sila karon? Nagpakita kanako kung ham sila karon. Ang Dios nagatawag sa Iyang mga anak nga gigahin pinaagi sa pagpadayag. Dili kinahanglan mosulti sila ug usa ka pulong mahitungod niini, makita ninyo ang mga butang mahitabo. Sa kahimtang nagpahiluna sa Iyang anak, misagop kaniya diha sa kahusay sa tukma gayud sa samang mga butang. Nahisama si—siya sa nagbaton ug daghang katungod, ang iyang pulong maingon sa kaayo sa usa ka Arkanghel, ka maayo. Ang anak gisagop, gipahimutang diha sa hataas ng gipalingkod didto, giilisan ang iyang mga bisti, giilisan ang iyang bulok. Ang amahan magbuhat ug usa ka serimonyas, nga magaingon, “Kini mao ang akong anak, sukad karon siya maoy gobernador. Siya maoy magmamando. Siya maoy kinalabwan sa tanan kong mga kabilin. Ang tanan nga mga ako panag-iyahon niya.”

54 Husto kana. Ug unya makahimo ta sa pagbalik sa maong kahimtang, Elah, Elah, Elohim, Elohim, tan-awa, hain ang iyang kinaugalingong paglungtad. Ug unya mobalik ngadto kang Jehova Kinsa nagbuhat sa mga butang, Iyang gihatagan ang tawo ug pagbulot-an sa ibabaw sa yuta. Unsa pa may atong gipaabot? Ang pagkapinasundayag. Ang kalibutan nagaagulo. Moadto ta diha niini ug atong basahon kini. Ang padayonon.

. . . gipili nga daan . . . aron mahimong mga anak nga iyang sinagop pinaagi . . . sa iyang kaugalingon, sumala sa Iyang tuyo sa iyang kabubot-on,

Aron sa pag—aron sa pagdayeg sa iyang mahimayaong grasya, . .

Unsay Iyang grasya? Baiik kaniadto, samtang dili pa Siya Amahan; ang Iyang grasya mao ang gugma, nagpakabata sa Iyang kaugalingon, aron sa ingon kitang tanan mahigahin diha sa pagkasinagop sa mga anak, alang sa pagdayeg sa Iyang grasya. Nakita mo?

. . . diin siya naghimo kanatong takus pinaagi sa—sa (ang Persona) pinalangga, nga mao si Cristo

Naghimo kanatong takus sa unsa? Pinaagi Kaniya. Giunsa nato pagpakaduol Kaniya? Pinaagi sa usa ka Espiritu, ang tanan gikabautismohan diha Kaniya. Panimawa.

Diha kaniya kita may katubsanan, kita may katubsanan pinaagi (sa) iyang dugo, ang kapasayloan sa mga s-a-I-a...

55 Unsaon mo man sa pagwali sa pagkapinili nang daan, sa pagkaginahin nang daan sa Dios ug pagkapinahimutang, hangtud nga anaay bayad sa sala diha niana? Ngano man lagi nga sa matag adlaw masayop ka man, sa matag adlaw makabuhat ka ug dili matarong? Apan kong ikaw natawo na pagusab, lalaki o babaye, nianang higayona nga ikaw makahimog sayop, ang Dios nahibalo nga imong gikasubo kini. Ikaw makahimo sa pagtindog sa atubangan ni—ni Presidenteng Rooosevelt o kang bisan kinsa pa, ug moingon, “Nasayop ako, pasayloon ako o Dios tungod niining butanga.” Ngano man? Ug anaa diha ang bayad nga Dugo. . .

Himatikdi ninyo kanang mga “s-a-l-a.” Ang usa ka makasasala makasasala, dili na siya makasala. Apan ang iglesia makabuhat ug mga sala, makabuhat ug sayop, makaangkon ug usa ka sayop nga pamalandong, sayop nga panghunahuna, makabuhat ug mga katahap, magpaling-paling sama sa usa ka bata nga maglakaw, nga naningkamot pagtoon unsaon sa paglakaw. Siya dili pa mahibalo kung unsaon paglakaw ug maayo, tungod kay siya usa pa ka gamay ng bata. Apan anaay atong usa ka Kamot nga mokab-ot paubos kong kita. . . mokuha kanato ug maglig-on kanato, ug moingon, “Himoa kining lakanga kining paagiha, anak.” Dili kita Niya kuhaon ug palpalon ta tungod kay nakabuhat ta ug sayop, dili kita Niya bunalan hangtud sa kamatayon tungod kay naninguha ta sa paglakaw. Siya nahigugma kanato maingon sa atong paghigugma sa atong mga anak.

56 Ang usa ka matuod, matuod nga amahan dili mobunal sa iyang bata kung siya naninguha sa paglakaw, kong matumba siya diha sa salug. Kaboton diha-diha pinaagi sa

usa ka kamot na kusgan ug patindogon siya, kuptan ang iyang duha ka mga kamot, ug moingon, "Ingon niining paagiha ang pagbuhat niini, anak. Lakaw sama niini."

Mao kanay gibuhath sa Dios sa Iyang Iglesia! Kab-oton ug ipahimutang siya diha sa Iyang bukton, kuhaon siya ug moingon, "Lakaw sama, niini, anak. Dinhi, a—ayawg ingna sama niana, isulti kini nga samaNiini. Karon, dili ko tagdon kung unsay isulti sa simbahan unsay giingon niini, unsay giingon niana, inyong isulti kini nga samaNiini. SamaNiini, kini ingonNiini! Kong ang Akong Pulong nagwaili Niini, magpabilin kamong matitud-anon uban Niini, lakaw kuyog Niini. Pagpabilin nga matitud-anon uban niini. Ayawg panumbalinga kung unsay ikasulti ni bisan kinsa, pagpabilin nga matitud-anon uban Niini. Lakaw nga sarna Niini. Mao kini ang pamaagi nga imong buhaton ang imong mga lakang."

57 Ang atong kasal-anan; usa ka gugmahanong bayad alang sa atong mga sala, o wala na gayud kitay kahigayonan. Giunsa nato ang pagpakahawid kanilang mga Pulong!

. . . sumala sa kadagaya sa iyang grasya;

Diin si—siya nagmadagayaon

nga may "nagmadagayaon"? Ay, na! Diin Siya may kadagaya " sa dakung mga tapok niini."

. . . iyang gipadagaya nganhi kanato diha sa tanan kaalam ug salabotan;

"Salabotan," ang tanang kaalam Iyang gipadagaya nganhi Dinuyogan sa tanan nga "kaalam," dili kalibutanon. Ang kaalam sa kalibutan maoy kabuangan diha Kaniya, ug ang kaalam sa Dios binuang alang sa kalibutan. Sama ra sa adlaw ug gabii, ang usa dili magkauyonay tali sa usa. Apan kong ang adlaw mosugod na sa pagsilang ug moabot na ang panahon sa adlaw, ang kagabhion magkatibulaag gikan sa usang dapit ngadto sa laing dapit. Ug kung ang Kahayag sa Maayong Balita mahiabot na, ang tanang mga butang sa kalibutan mosugod lang dayon sa pagpangahanaw. Ug unsa may mabuhath niini? Iyang padagayaon ang kahayag sa Adlaw sa Iyang mga anak, nga nagalakaw diha sa Espiritu, gimandoan sa Espiritu sa Dios, nga nagmadagayaon diha sa Iyang grasya, pinaagi sa tanang kaalam ug salabotan, pagpanabot, ug kaigmat sa pagkahibalo kung unsaon paglakaw. Imong makita nga kini sayop, nan pagbantay kung unsay imong ginabuhath, unsaon nimo. . Kong kini sayop, pagbantay bisan pa gani kung unsaon mo pagduol niini. Magmabinantayon! Pagmasubsubon, sigurohon ug mayo nga imong mahibaloan kung unsaon sa pagduol niini. Magmaalomon ingon sa bitin, magmalomo sama sa salampati. Mao kana ang giingon ni Jesus.

58 Oh, diha niana mao ang mga bulawanong tapok, mga higala! Mahimo nato ang pagpuyo adlaw adlaw. Dili ba sila kahibulongan? Maalam, salabutanon, midagaya Siya dinhi kanato, ginabubo! Wala maghatag kanato ug usa ka kutsara, kondili mikuha ug usa ka dakung pala ug giitsa kini kanunay sama niana. Madagayaon dinhi kanato, kaalam uban ang salabutan sa Iyang grasyal Oh, kahibulongang grasya, unsang kaanindot nga tingog!

Karon, diin iyang gipadagaya dinhi kanato pinaagi sa tanan kaalam .

. . salabotan;

Gipahibalo kanato ang tinago sa iyang kabubot-on,

Kinsay Iyang gipasabot? Ang mga denominasyon? Palihuog, mga kaigsoonan ko, ayaw paghunahunaa nga akong gidaut ang inyong denominasyon, wala ako. Akong gipanguha ang pagsugilon kaninyo nga usa ka butang sayop sa sinugdanan. Si Jesus nag-ingon, "Lakaw ug iwali ang Maayong Balita," miadto kita ug nagbuhat ug mga denominasyon. Mao kanay hinungdan nga wala ta makaangkon Niini, nagalakaw kita subay sa kaalam sa tawo. Kong makahimo pa si Calvin pagbangon!

59 Tinuod, nagatindog ako dili pa lang dugay sa kilid sa lubong sa usa bantugang tawo, usa ka reformador. Ug namalandong ako unsang kabantugan niya kanhi! Hinuon, kini. . - Dili ko . .Si John Wesley kadto. Ug unya namalandong ako, kong makabangon pa si John Wesley gikan niining maong lubnganan karon ug tan-awon ang kahimtang sa iyang iglesia, maulaw gayud siya sa iyang ngalan. Si John Wesley usa ka tawong diosnon, usa ka tipik sa manguubat, maingon sa iyang pagtawag niini. Si John Wesley usa ka balaang tawo ni kinsa nagatoo sa Dios, ug nagalakaw sa hinayhinay pinaagi Kaniya. Apan human sa kamatayon ni John, sila miingon, "Magbuhat ta ug usa ka

simbahan alang kang John kay sa ingon anaay atong simbahan, ug atong tawgon kini ang Methodist nga simbahan tungod sa iyang pamaagi sa pagkabalaan ingon nga maoy ikaduhang buhat sa grasya.”

Ug unya nagbuhal silag simbahan, ug karon silang mga maninimba nagalimod sa tanang mga butang nga gibarogan ni John Wesley. Si John Wesley nagwali ug Langitnong kaayohan. Si John Wesley nagtoo sa bautismo sa Espiritu. Si John Wesley nagtoo diha sa tanang pagpasig-uli sa mga gasa. Si John Wesley, Martin Luther, daghan niadtong mga inilang tawo nagsultig mga dila ug naghubad. Ug, karon, kung mosutli ka ug mga dinila diha sa simbahang Methodist o sa simbahang Lutheran, ila kamong palagpoton sa gawas. Unsa may nahitabo? Panahon na unta nga angayan na kita mapahimutang nga mga anak, unsa may nahitabo? Sila misagop ug laing bulang, tungod kay wala sila mahibalo sa tinago sa Dios. Ug wala gayud Kini nila mahibaw-i sa seminaryo!

60 Tugoti ako pagbasa dinhi niini. Maayo ba kini? Maayo. Alo nang ablihan karon, aniy akong mga sinulat dinhi. Atong susihon kung giunsa ni Pablo

. . . Karon, dinhi, ania karon ang magtutudlo niining maong Mensahe. Moadto ta sa mga Buhat 9: 5, kadali lang. [Walay sulod diha sa teyp—Ed.] Pasabta ako kung milapas na ko . . . ? . . .

Apan si Saulo, nga nagapangusmo pa gihapog mga hulga

. . . (Oh, kadtong gamay nga balikog ilong, saputon, daulan nga Judio!)

. . . nagapamatay batok sa mga tinun-an sa Ginoo, miadto sa labawng sacerdote,

Ug nangayo kaniyang mga sulat ngadto sa mga sinagoga sa Damascus, aron kong adunay iyang mahikaplagan nga si bisan kinsa . . .

“Adloon ug tan-awon ko sila! Kong makila ko lang silang mga, bataa, unsay mabuhat ko kanila! Tan-awa, kon makita ko lang sila!” Apan siya usa ka ginahin nang daan!

61 Giunsa mo pagkasayud nianang tigulang nga tigpayuhot ug bino dinhi nga dili ginahin nang daan sa kinabuhi? Giunsa mo pagkasayud nianang libudsuroy nga wala mo man gani kasultih niana, giunsa mo pagkasayud nga ang gamayng lamano ug ang pagdapit kaniya sa simbahan dili makahimo kaniyang balaan sa Dios, didto sa unahan sa Himaya? Giunsa mo pagkasayud nga siya dili? Mao kana ang wala nato hibalo-i. Apan katungdanan ta kana. Sama sa usa ka mangingisda nga nagtaktak sa pukot ngadto sa dagat ug unya birahon, siya makakuha ug rnga baki, isda, mga tabile, mga lawa sa tubig. ug ang bisan unsa pa, apan ang uban kanila isda. Siya wala mahibalo, igo Lamang niya ilaktak ang pukol. Mao kana ang atong pagabuhalon. Bantayi si Pablo.

. . . nangayog mga sulat ngadto sa Damascus alang sa mga sinagoga, aron nga kong aduna didtoy iyang makaplagan nga mga iya niining dalana, mga lalake o babaye, iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. (Igs sa pagkatinuod maisog gayud siya!)

Ug sa naglakaw siya, sa nagsingabot siya sa Damas ug sa kalit usa ka kahayag misidlak libut kaniya...

Dihay miabol nga usa ka pari didto sa dalan, si Doctor F F. Jones, ug miingon kaniya, “Nagkinahanglan kag u—usa ka kasinatian sa seminaryo karon, anak, ug nagtoo ako nga ang Dios mogamit kanimo”? Dili ba kana mahimong makalilisang tan-awon nga Kasulatan, ang pagbasa niini nga sama niana? Karon, kana maoy nagpasulabi lamang nga pagbati . . . Wala ako kana isulti nga pasiaw. Mao kana, kita, kana maoy nagpasulabi lamang pagbati maingon nga nakakuha kita gikan niini karon. Nahibalo kamo, nga ang inyong inahan usa ka maayong babaye, ako nagatoo nga makahimo kamo ug usa ka maayong magwawali.”

62 Bantayi kung unsay nahitabo.

U—ug sa naglakaw siya, sa nagsingabot siya sa Damascus: ug sa kalit may misidlak libot kaniya, usa ka kahayag. . .

(wew, misugod ang labaw pa sa kinaiyahan) . . . usa kahayag gikan sa langit:

Ug natumba siya sa yuta, ug iyang nadungog ang usa ka tingog nga nagaingon - . . Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?

Ug siya miingon, Kinsa ka man, Ginoo? Ug Ang Ginoo miingon kaniya, Ako mao si Jesus nga imong ginalutos: ug malisod kanimo ang pagpatid batok sa mga tunok.

Ug siya mikurog ug nahibulong pag-ayo ug miingon, Ginoo, unsa may imong gikinahanglan kanako - . . ipabuhat? Ug ang Ginoo mitubag kaniya, Bangon, ug sulod ngadto siyudad, ug igatug-an kanimo kung unsay imong pagabuhaton.

63 Ug ang mga lalaki mikuyog kaniya, ug mipadayon, ug ilang nakita ang usa ka tawo. Si Ananias, nga tua didto, nakakita ug usa ka panan-awon. Ang tanan nga labaw pa sa kinaiyahan! Ug ang tigulang nga Saulo tigulang dautang lalaki! Kining si Ananias nakakita ug usa ka panan-awon, nakakita diha sa iyang balay. Siya usa ka profeta, didto sa iyang balay nag-ampo, ug siya nakakila ug usa ka panan-awon. Iyang. . . Ang Ginoo misulti kaniya ug miingon, "Anaay usa ka lalaki nga nagpadulong diha sa unahan, buta maingon sa usa ka kabog, ug ang iyang ngalan mao si Saulo, si Saulo nga taga Tarsus."

Siya miingon. "Ginoo, akong nadungog ang mga dagkung butang. Ayaw ako ipadala, ako usa lamang ka gamayng tawo. Ayaw ako ipadala ngadto kaniya."

Siya miingon, "Apan, tan-awa, sa diha pa siya sa dalan, Akong gipakita siya ug usa ka panan-awon. Ako mipakita kaniya pinaagi sa Haligi nga Kalayo. Akong gihampak siya nga mabuta siya. Ug kinahanglan nga Akong butahon siya ug kuniskunison siya sa dili pa Ako makahimo ug bisan unsang butang gikan kaniya. Tan-awa, kinahanglan nga Akong kuniskunison ang tanan niyang mga tiyulohiya. Nahibalo kamo, siya u—siya u—siya usa ka bantugang tawo sa usa niadtong mga simbahan nga atua didto. Iyang naangkon ang tanan matang sa mga titulo, siya dili kinahanglan nga hapsayon diha sa bisan unsang butang, apan," Siya miingon, "unsay Akong pagabuhaton mao ang pagkuha niining tanan gikan kaniya."

64 Mao kadtong butanga. Kini wala inahidugang diha kaniya, kondili kuhaon kini gikan kaniya. Sa akong pagtoo mao kana ang nahitabo sa kadaghanan sa atong mga ministro karon; kuhaa gikan kaninyo, aron sa ingon ang Dios makahimo pagbutang kaninyo sa Espiritu Santo. Kuhaa! Karon, siya miingon nga iyang...

Ug siya miingon, "Ginoo, apan ki—ki—kining tawhana tawong makalilisang."

Siya miingon, "Apan, ania karon, siya nagaampo. Karon, lumogsong ka subay sa usa ka dalan ug makaabot ka sa usa ka tubod. Imong hiagian kanang maong tubod diha sa wala, ug molugsong ka. Didto anaay usa ka maputi nga balay, mosaka ka ug panuktok sa pultahan. Siya naghigda didto sa hawanan, mao kana basta lamang nga ilang makita siya. Ipandong ang imong mga kamot sa ibabaw niya, dalha siya ngadto sa suba sa Damascus ug bautismohi siya sa Ngalan ni Jesus. Tungod kay, Akong isugilon kanimo kung unsay Akong pagabuhaton, siya kinahanglan nga magaanus ug daghang mga butang tungod Kanako, tungod kay siya maoy Akong mensahero alang sa mga Gentil." Amen!

65 "Bueno, karon, paabota kadali, Ginoo! Karon, unsa man nga tulonghaan ang akong ikatambag?" Akong isugilon kaninyo kung unsay atong pagabuhaton, atong basahon ang mga taga Galacia ug atong makita. Sa su— sunod nga capitulo sa luyo. Atong tan-awon ang mga taga Galacia 1, ug magsugod diha sa bersiculo 10, ug atong tan-awon kung unsa nga tulonghaan ang kang Pablo giadtoan, unsa nga seminaryo, ug kang kinsang mga kamot ang gipandong sa ibabaw niya, ug, oh, kadtong tanan nga nahitabo. Mga taga Galacia sa capitulo 1. Aron pagdaginot sa panahon, atong sugdan aug mahitungod sa iyang pagkakabig, sa bersiculo 10.

Mao ba kini karon ang akong pagdani ug mga tawo, o sa Dios ba? O aug pagpahimuot bag mga tawo? kon nagpahimuot pa gihapon akong mga tawo, dili unta ako karon ulipon ni Cristo.

Oh. na, na. Ha! Tugoti una ako sa pagsultig diyotay sa dili pa kini dinhi. Mga taga Galacia I, tun-i ang capitulo 8. Pila man ang nahibalo kaninyo nga Si Pablo maoy nahimo kanilang mga katawhan nga magpabautismo pag-usab sa Ngalan ni Jesus, mga Buhat 19? Tinuod maoy nag-ingon. Atong tun-an ang diyotay lamang sa ibabaw dinhi, sa ika-8—ika-8 nga bersiculo

. . . bisan pa kung kami, o usa ka manolunda gikan sa langit, ang magwali ug laing maayong balita kaninyo nga sukwahi sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya.

Hingsabtan ba kini? Diin mo man makuha kining Maayong Balita, Pablo? Sa bersiculo 9.

. . . among gikaingon kaniadto, usbon ko karon sa pagingon, Kong anaay si bisan kinsang tawo ang magwali ug laing maayong balita kaninyo nga sukwahi sa inyong nadungog, nadawat, ipatunglo siya.

Kong siya usa ka arkanghel, kong siya usa ka obispo, kong siya usa ka magtatan-aw sa tanan, kong siya si Doctor Talpulano, bisan kinsa man siya kong siya wala magwali sa bautismo sa tubig sa Ngalan ni Jesu-Cristo, ang bautismo sa Espiritu Santo, wala magwali sa pagpasig-uli sa mga gasa, ang Pagbalik ni Cristo, .tanan kining mga butanga, ipatunglo siya! Kong siya mosulay sa pagkuha bisan hain niining Pulonga dinhi ug moingon kadto sa lain pang adlaw ug ibutang kini ibabaw sa pipila ka bag-ong pinandangong pagpangagpas nga atong hingkat-onan sa pipila ka seminaryo, ipatunglo siya!

66 Atong basahon, tan-awon kung giunsa ni Pablo ang pagpakaangkon niini, tan-awon kung giunsa, unsay akong gitinguha sa pagsulti kaninyo niining buntaga.

Mao ba kini karon ang akong pagdani ug mga tawo, o sa Dios ba? O ang pagpahimuot bag mga tawo? kong nagpahimuot pa gihapon akog mga tawo, dili unta ako karon ulipon ni Cristo.

Unsaon ko man ang pagpaabot sa bisan unsang butang, unsaon man usa ka tawo nga nahigugma sa Dios, ug ilabina, sa usa ka magwawali, ang pagpaabot sa pagbuhat sa bisan unsang butang kondili nga pagadumtan hinuon sa tawo? Ang mga katawhan magadumot kaninyo. Nan, sila magaingon. . . Si Jesus nag-ingon, "Kong Ako ilang gitawag, ang Pangulo sa balay. . . Ako mao ang Pangulo, ang labing daku kaninyong tanan. Ako maoy Bugtong makahimo ug daghang mga milagro ug labaw pang makabuhat pinaagi sa Espiritu Santo kay kaninyong tanan, tungod kay Akong gibatonan ang kinatibuk-ang kahopnganan dinhi Kanako. Ug kong gitawag Ako nila nga 'Beelzebub,' unsa pa ka labaw pa nga ila kamong tawgon? Apan ginaingon, "Ayaw paghunahuna kung unsay inyong igasulti, tungod kay dili kamo ang magasulti, kondili ang taknaa. Pagpabilin lamang nga matarong uban Pulong." Ug Siya, sa Iyang pagkatapus sa pagsulat sa Basahon, Siya miingon, "Ang si bisan kinsang tawhana nga magakulang ug usa ka Pulong gikan niining maong Basahon o magadugang ug usa ka pulong dinhi Niini, sa samang pagkaagi pagataktakon gikan sa Basahon sa Kinabuhi, siya." Dios tabangi kami sa pagpabiling matarong uban Niini!

67 Karon ang sunod nga bersiculo, tugoti ako sa pagbasa karon, basahon sa labing madali karon.

Apan akong panghimatud-an . . . Kana maoy modala kaninyo ngadto sa hukmanan. Akong pamatud-an kaninyo, mga igsoon, nga kining maayong balita nga akong giwali dili tinawhonon.

Karon, ni Methodist ako, Baptist, Presbyterian, o Pentecostal; ni, tinawhonon kadto.

Kay wala ko kini dawata gikan sa tawo, ni gikatudloan ako niini,...

"Wala ko gayud kini nadawat gikan sa tawo, walay seminaryo, walay doctor, walay tiyolohiya, walay tulonghaan sa edukasyon. Wala ko gayud kini madawat nianang paagiha, wala gayud ako katudlo-i nianang paagiha, wala ko gayud hikaplagi kini nianang paagiha, kini wala gayud moabot kanako nianang paagiha." Nan giunsa man diay niini sa paghiabot, Pablo?

. . . gikatudloan niini, kondili pinaagi sa pinadayag gikan kang Jesu-Cristo.

"Sa dihang gipadayag ni Cristo ang Iyang kaugalingon nganhi kanako, nga Siya mao ang Anak sa Dios, sa dihang kadtong Haligi nga Kalayo mikunsad kanako niadtong adlaw, ako miingon, 'Kinsa Ka man, Ginoo?'" Siya mitubag, 'Ako mao si Jesus.'"

68 Karon, akong ipakita kaninyo kung un—unsay nahitabo kaniya. Karon, kong ang usa ka tawo may kasinatian, ilang hatagan siya ug napulo ka tuig aron magtuon ug Greigo, ug dugang pang napulo ka tuig aron magtuon ug dugang pang uban, ug niadtong panahona siya nawala. Tan-awa:

... ni akong nadawat kini gikan sa tawo, ni gikatudloan ako niini, kondili pinaagi sa pinadayag iii Jesu-Cristo.

Tungod kay inyong nadungog ang akong mga pagawi sa mga panahong nangagi diha sa tinuohan sa mga Judio, . . .

"Usa ako ka dakung doctor kaniadto, bata. Akong naangkon kini." Siya gikatudloan sa ilalum ni Gamaliel, ang labing inilang magtutudlo diha sa ilang nasud. Pila kaninyo ang nahibalo nga si Gamaliel maoy usa sa bantugan— labing bantugang magtutudlo? Oo, sir. "Ang akong relihiyon nga iya sa Judio, bata, akong naangkon kini niana; akong nahibaloan tanan kung unsaon ang paglitok sa Credo sa mga Apostoles ug kanang tanang mga butanga, nakita ninyo. Ako nahibalo kung unsaon ang paglitok sa pangadye sa buntagon nga mga pangadyeon ug sa pagpanalangin sa katawhan." Nakita mo?

. . . nga sa hilabihan gayud niana akong gilutos ang iglesia sa Dios, ug gipanglaglag kini: Giunsa ko ang pagpaningkamot sa pagpahunong nianang pundok sa mga holy rollers! Nakita mo? Nakita mo?

Ug ako miusbaw diha sa relihiyon sa mga Judio . . .

"Usa ako ka tawong bantugan. Boy, ako sa pagkatinuod . . . Ako miusbaw, akong gipakita kanila nga mahimo ko ang pagdugmok kanila, kay akong gipatay si Estiban ug ang tanan uban pang mga butang nga akong nabuhat. Tan-awa kung giunsa ko pagbuhat!" Giunsa niya ang pagpaningkamot sa pagpanglutos!

69 Ako miusbaw diha sa relihiyon sa mga Judio labaw pa kay sa kadaghanan sa akong katalirungan nga akong katagilungsod, nga hilabihan ang kamasiboton sa gikabilinbilin: nga kalagdaan sa ilang katigulangan.

Karon, hinumdumi, dili ang Pulong sa Dios, "ang gikabilinbilin nga kalagdaan sa ilang katigulangan," kalagdaan sa simbahan, sa laing pagkasulti. "Ako nagatoo nga ako usa ka Methodist sa kinauyokan, ako usa ka Baptist sa kinauyokan, ako usa ka Pentecostal sa kinauyokan." Oh, mao ka ba? Ako buot nga maiya sa Dios sa kinauyokan. Oo, mao kini. Nakita mo? Maayo.

. . . mga kalagdaan sa akong mga katigulangan.

Apan sa dihang gikahimuot sa Dios, . . . (oh, oh, Pablo, dinhi nahiabot ka) . . . kinsa naggahin kanako sa tiyan sa akong inahan, ni kinsa midala kanako dinhi niining kalibutana, ug nagtawag kanako pinaagi sa iyang grasya,

Aron ipadayag ang iyang Anak dinhi kanako, . . .

Giunsa man niana? "Ang Espiritu Santo dinhi sa sulod nako! Kini gikahimuot sa Dios ang pagkuha kanako, kinsa naggahin kanako sa akong tiyan, ug mihatag kanako sa Anak, nga mao ang Espiritu Santo diha sa dagway sa Espiritu, dinhi kanako, aron sa pagpadayag sa Iyang kaugalingon dinhi kanako." Oh, na! Wew! A—a—akong gibati nga gusto kong mosinggit bisan gamay lamang.

70 Paminaw, suginlan ko kamo, igsoon. Sa dihang gikahimuot kini sa Dios! Oh, halleluia! Sa dihang gikahimuot kini sa Dios! Usa ka palahubog nga amahan. Usa ka inahan. . . Panalanginan ka, sa Dios mama, walay akong gisulti nga batok kaninyo. Apan ang usa ka inahan nga walay hingbakaagan mahitungod sa Dios kay sa usa ka konejo nga nahibalo sa iyang nyebing sapatos. Ug usa ka amahan nga naghigdang hubog diha sa kadalanan. Ug wala gani ing akong sapatos alang sa tulonghaan, ug hataas nga buhok kutob sa akong liog, ug ang tanan nagdumot kanako tungod kay ako usa man ka taga Kentucky dinhi niini sa Indiana. Ug giunsa, oh, unsa kangil-ad nga talan-awon. Apan gikahimuot sa Dios! Amen nakapahimuot sa Dios, Kinsa naggahin kanako sa tiyan sa akong inahan, aron Iyang ikapadayag ang Iyang Anak dinhi kanako, pinaagi sa pagkahimong usa ka ministro sa Pulong, nga magapabiling matarong pinaagi Niini nga makapahayag ug mga panan-awon ug mga ilhanan ug mga katingalahan ug mga milagro. Ug, ay, na!

71 Tan-awa kung unsay Iyang buot ipasabot? Kini nakapahimuot sa Dios ang pagbuhat niana! Giunsa? Paminaw pag-ayo. Aron ipa- . . . Tun-i aug bersiculo 16 karon.

Aron ipadayag ang iyang Anak dinhi kanako, aron akong imantala siya sa taliwala sa mga pagano; dihadhiha ako wala makigsabotsabot sa iglesia:

"Ako wala gayud moadto kang bisan kinsang obispoha ug pangutan-on siya kung

unsay angay kong pagabuhaton. Wala gayud ako moadto sa bisan unsang unod ug dugo, sa bisan unsang mga kapunongan o sa bisan unsa pang rnga butang. Wala gayud akoy gipakigkumbayahan nga butang uban kanila. Wala gayud ako makigsabotsabot uban sa unod ug dugo. Ni mitungas ako sa Jerusalem ngadto sa tanan nga mga inilang balaang mga sacerdote ug sa balaang mga amahan ug kanilang tanan, ug miingon, 'Karon, nahibalo ka, ako anaay usa ka panan-awon, unsa may akong pagabuhaton bahin niini? Akong nakita ang bulahang Ginoo diha sa usa ka panana-awon.' Sila miingon, 'Pahawa gikan dinhi, ikaw! Unsay. . Kamong holy roller! Tan-awa, unsay nahitabo kaninyo?' Wala, nakaangkon ako sa ilang mga titulo sa sinugdanan. Naangkon. . ."

72 Ug si Pablo miingon dinhi niini, pakit-on ko kamo diha sa Kasulatan, nga siya miingon nga kinahanglan iyang hikalimtan ang bisan unsang butang nga sukad iyang hingkat-onan, ug pagaisipon kini nga walay kapuslanan, aron lamang iyang masayran si Cristo. Oh!

Ni ako mitungas sa Jerusalem ngadto kanila nga mga apostoles nga una pa kanako; kondili miadto hinoon ako sa Arabia, ug unya mibalik pag-usab sa Damascus.

Ug tapus sa tulo ka tuig mitungas ako sa Jerusalem aron sa pagpakigkita kang Pedro, ug mipabilin ako uban kaniya sulod sa napulog lima ka adlaw.

Ug samtang atong gibasa, atong nasabot nga siya ug si apostol Pedro wala gayud sukad magkakita ang usag usa sa kinabuhi, wala magkailhanay ang usag usa, apan sa ilang pag-abot sila nanagwali sa mao ra nga Maayong Balita. Ang Dios anaay tulonghaan. Oo!

73 Ania si Pedro, mitindog sa Adlaw sa Pentecostes, miingon, "Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo, alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo."

Si Felipe miingon, "Oh, unsangpagkamahimayaon niini! Kinahanglan nga magabuhat ako ug usa usab ka butang. Ngadto sa... Ako anaay tawag ngadto sa Samaria." Moadto ako didto ug kinahanglan nga magapanghimatuod ako diha sa kadalanan. Ang unang butang, usa ka masakitong tawo ang miadto, gipandungon sa iyang kamot, ug misugod sa paglukso ug paglumpat. Miingon, "Himaya sa Dios, ania na kita!" Misugod sa paghimo ug usa ka dakung tigum. Siya miingon, "Kamong tanan nagkinahanglan sa Espiritu Santo." Siya miingon, "Ang kinahanglan nga inyong pagabuhaton, kinahanglan nga mabautismohan kamo sa Ngalan ni Jesus." Busa iyang gidala sila, ang matag usa, gikan didto ug gibautisimohan silang tanan sa Ngalan ni Jesus. Miingon, "Dali, Pedro, ipandong ang imong kamot kanilang tanan karon." Ug ilang nadawat ang Espiritu Santo.

Si Pedro, didto sa ibabaw sa balay ni Cornelius, sa samang paagi.

74 Si Pablo wala gayud sukad makakita kaniya o wala makadungog mahitungod kaniya. Apan siya miagi didto sa ibabaw sa kabaybayonan sa Efeso, ug iyang gikahibalag ang pipila ka mga tinun-an. Iyang gikahibalag ang usa ka Baptist nga magwawali, siya mao, si Apollos, usa ka kinabig nga abogado, manggialamon, mahait nga salabotan, nakaangkon sa Daang Tugon ug nagapanghimatuod pinaagi Niini nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. Oo, sir, siya usa ka tawong manggialamon. Ug sila nagasinggit, sila nagmalipayon. Ang Biblia nag-ingon. Basaha ang capitulo 18 ug 19 ug tan-awa kong dili ba husto kana. Sila nakabaton ug kalipay, sila nagsayaw diha sa Espiritu ug nagadalagan ngadto ngari, nahibalo kamo. Si Pablo rniingon, "Apan nadawat na ba ninyo ang Espiritu Santo sa dihang mitoo kamo?"

75 Ug kaninyong mga kaigsoonan nga Baptist nga naninguha sa pagdugkal niana ilalum sa tutonlan sa katawhan, ug moingon nga ang orihinal nga Greigo nag-ingon, "Nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sukad, o samtang mitoo kamo?" Gihagit ko kamo sa pagdala ngari kanako ug Greigo! Anaay akong orihinal nga Greigo dinhi sa akong kaugalingong kagamitan. Usab aniay akong Aramaica, ug Hebreo, usab. Ang usag usa kanila miingon "Nakadawat na ba kamo sa Espiritu Santo sukad nga mitoo kamo?"

Pinaagi sa pagtoo kamo naluwas, mao kana ang inyong pagtoo diha sa Dios. Ang Dugo maoy nag-amping kaninyo gikan sa pagpakasala, tungod kay kini nahimong usa ka halad. Ang Dugo dili makaluwas kaninyo, ang Dugo maoy naghinlo kaninyo sa kanunay. Unsaon mo sa pagpakaingon nga naluwas ka? Pinaagi sa pagtoo kamo

naluwas, ug kana pinaagi sa pagkasayud nang daan sa Dios, nga nagtawag kaninyo. Kamo nangaluwas, ug ang Dugo maoy gibayad, sa makanunayong nag-amping kaninyo nga mahinlo. Ug unya pinaagi sa usa ka Espiritu kamo gikabautismohan diha sa Espiritu Santo, diha sa pagpakig-ambitay uban sa mga magtotoo, ug diha sa pagp-ambitay sa Espiritu Santo, aron pagamanduan sa Espiritu, nga magabuhat ug mga ilhanan, ug mga katingalahan.

76 Pagpaabot, moabot na, nagpaabot alang sa usa ka butang, sa kadli na lang kay maabot ta kini, hinaut nga bisag unsa pa mahimo ta. Gisultihan ko kamo sa pagtawag kanako niining taknaa, dili ba mao kini? Karon pa lang gayud sa akong pagtan-aw niini. Usa na lamang—usa na lamang ka pulong o kapin sa duha, gamay na la—lang.

77 Unsang kadugayona kining maong kaluwasan molungtad, unsang kadugayona? Unsang matanga sa kaluwasan kini? Gikan sa simbahan ngadto sa laing simbahan? Gikan . . . Atong ablihon sa mga Hebreohanon 9:11, kadiyot lang, aron tan—tan-awon kung unsang kadugayona, sa pipila lamang ka mga gutlo. Ablihi diha sa Basahon sa mga Hebreohanon ug a—atong tan-awon kung unsang kadugayona kining maong kaluwasan magalungtad. Tan-awon ta kung unsang matanga sa kaluwasan kini. Atong basahon karon sa mga Hebreohanon 9:11.

Apan sa pagtungha na ni Cristo ingon nga labawng sacerdote sa mga maayong butang nga nanagpangabot, pinaagi sa labi pang daku ug labi pang hingpit nga tabernaculo, nga dili hinimog mga kamot, sa ato pa, .. (karon mao ra sa gihapon nga magtutudlo, si Pablo, tan-awa).. . diii sa yutan-ong kabuhatan, kining maong kabuhatan;

Dili pinaagi sa dugo sa mga kanding o mga nating baka, kondili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo siya sa makausa misulod (pito ka mga higayon? Makausa!) sa balaang dapit, nga sa ingon niana nakakab-ot . . (kaluwasan alang lamang sa usa ka semana, kaluwasan alang sa sunod nga rebaybal? Unsang matang?) ...katubsanan nga dayon alang kanato.

78 Unsa may kahulogan sa pulong nga "Dayon"? Diha kang Cristo, human nga ako mitoo Walay tawo nga makahimo pagtawag kang Jesus, nga "Cristo," gawas kon pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod niini adunay tutulo ka matang nga mga tawo: mga dili magtotoo, mga nagpakamagtotoo, ug mga magtotoo. Apan sila nga nagatoo ngadto sa Kinabuhing Dayon, nakasulod na ngadto sa sawang.

Tun-i ang karaang tabernaculo, kung unsa ang unang butang nga ilang gibuhat? Misulod ngadto sa mga sawang, sa Gentil. Ang sunod mao ang tumbaga nga halaran, diin ilang hugasan ang halad diha sa bulawang dolang. Ang sunod mao na ang pagpatay sa halad, ug ang pagsablig sa dugo sa ibabaw sa halaran. Ug unya, makausa sa usa ka tuig, si Aaron dihogan (pinaagi sa unsa?) pinaagi sa Rosas sa Saron nga pahumot, uban sa mahalona nga lana nga may pahumot niini, ilang ibubo kini sa ibabaw sa iyang ulo, kini molatay paubos ngadto sa sidsid sa iyang mga bisti. Bantayi kung unsaon niining tawhana ang pagsulod sa luyo nilang mga tabil, kausa sa usa ka tuig, nga magadala diha kaniya sa dugo alang sa Lingkoranan sa Kalooy. Ug iyang gidala ang iyang sungkod sa usa ka tuig ug hingkalimtan kini. Sa ilang pagbalik tapus niini, kini nagapamulak na ug namiyuos. Ang usa ka karaang sungkod nga iyang gidaladala tingalig sulod na sa kap-atan ka tuig didto sa kamingawan, gibutang didto niadtong Balaang Dapit! Bantayi, samtang sita nagdala sa dugo sa pakigsaad, ang dugo, siya gidihogan. Ug siya anaay mga bisti nga may mga tilingtiling diha kanila, ang mandragora ug ang usa ka lingganay. Ug kadtong tawhana kinahanglan nga molakaw aron sa ingon nga sa matag higayon nga iyang palihokon ang iyang bitiis, ug molihok sama niini ug molakang siya, sila motugtug ug "Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo. Balaan balaan, balaan, alang sa Ginoo. Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo." Oh, na!

79 Unsay akong buot ipasabot? Patalinghugi Kini, Branham nga Tabernaculo! Anaa pa kaninyo ang kahigayonan. Kung ang usa ka tawo sa makausa gidihogan sa Espiritu Santo, aron sagoon diha sa panimalay sa Dios, aron ikapahimutang sa dapit pinaagi sa Amahan, ug itagana diha sa usa ka butohaton dinhi niini, diha sa iyang katuyoan sa kinabuhi, o unsay pagtawag sa Dios alang kaniya, ang iyang paglakaw kinahanglan ng "Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo. Balaan, balaan, balaan!"

"Oh, kinahanglan talikdan mo kini ug magpaka . . ."

"Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo."

"Oh, kinahanglan toohan mong tanan nga kini, ang giingon sa anciano.

"Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo." Himoa nga ang Iyang Pulong maoy magauna, tugoti Kini sa tanang butang nga anaa niini, ug motidlum magapahimutang diha sa inyong kasingkasing! Ang inyong paglakaw kinahanglan nga maanaa kini diha sa Pulong. "Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo."

"Oh, kong moduol ka lang dinhi! Sultihan ko ikaw kung unsay atong, pagabuhaton, atong tukoron, ibutang ka diha sa among kapunongan, ikaw mamahimong usa ka tawong inila."

"Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo. Balaan, balaan, balaan, alang sa Ginoo," rnagapadayon. Ayawg kalain kung unsay igaingon ni bisan kinsa!

"Uban sa tingog kining mga teyp! Buhata kini, buhata kana, buhata kana, ang uban."

"Balaan, balaan, balaan alang sa Ginoo." Ang imong mga mata kinahanglan magatutok padulong sa Calbaryo, ug walay si bisan kinsa nga makapahunong kanimo! Ang lakaw sa imong kinabuhi, ikaw nagalakaw diha sa Hataas nga Dalan sa Hari, dinihogan pinaagi sa bililhong dihog sa Lana, nga nagpadulong ngadto sa Labing balaan sa mga balaan. Wew Amen. Maayo.

80 Si Pablo nag-ingon nga wala niya Kini maangkon gikan sa tawo. Karon unsay iyang giingon, balik ngadto sa mga taga Galacia, ang atong pagtulon-an. "Gipahibalo kanato ang mga tinago sa Iyang kabubot-on." Kamo nga nagasulat, sa bersiculo 9. Karon akong dalion pag-ayo ug papagawason na kini, tungod kay nalangan na kita.

Oh, ang matag Pulong sama kini sa usa . . . ? . . . Oh, ang matag Pulong usa ka tapok. Mahimong imong kuhaon Kini ug kanunayng pahapsayon Kini. Makahimo ka sa pagkalot, mahimo ko... Makahimo ka sa pagkuha ug usa kanilang mga Pulong gikan niana, kuhaa kini hangtud sa Genesis ug pahapsaya kini, kuhaa kini hangtud sa Exodus ug pahapsaya kini pag-usab mahimong imong kuhaon kini hangtud sa Leviticus ug pahapsayon kini pag-usab, ug, sa panahon nga makaabot ka ngadto sa Pinadayag, Kini mao ang matag tipik ni Jesus! Amen. Makahimo ka sa pagpahapsay niini sumala sa imong gusto, kini mao gayud si Jesus sa dihang imong maabot—sa dihang imong maabot ang Pinadayag. Tungod kay, Siya miingon, "Ako Mao ang sa Kaniadto, Sa Karon, ug sa Umalabot. Ako mao ang Gamut ug Kaliwat ni David, ang Bitoon sa Kabuntagon. Ako mao ang Alfa, Omega." Mao kana ang A ug Z diha sa Greigong alpabeto. "Ako mao ang gikan sa A hangtud sa Z. AKO MAO! Ako mao ang Tanan diha sa tanan." Husto kana. "Ako mao Siya kadtong buhi ug namatay, ug ang buhi hangtud sa kahangturan. Ania Kanako ang mga yawi sa kamatayon ug sa hades." Oh, na! Ang matag tapok nga inyong puniton dinhi niini ug sugdan sa pagpahapsay kini, kini mahapsay padulong ngadto kang Jesus.

81 Karon, sa gamay na lang kalangan ug unya a—a—a—atong, ato nang undangon. Oo. Unsa pa may atong gipaabot, niana? Unsay imong tuyo dinhi sa tigum? Unsa may katuyoan niini? Unsa may giaguloan sa kalibutan? Unsa may katuyoan sa pagbitay sa bomba atomica, unsa man ang mga molekula ug mga atom? Ug, oh, unsa may kahulogan niining tanan?

Ablihi, sa mga taga Roma 8, kadali na lang. Unsa may gipaabot niini? Unsa may gipaabot niining tanan? Unsa may takna? Mga taga Roma sa capitulo 8, ug atong sugdan ug basahon diha sa, oh, akong giingon nga ikawalo- . . . Atong sugdan diha sa siyam- . . . sa ika-19 nga bersiculo, ug basahon la—lamang kutob dinhi alang sa paghimo niini, paghimo niini nga matamison kaayo. Husto kana. Akong nahibaloan diin kamo nakasabot na diha. Padayonon ta. Mga taga Roma, capitulo 8, akong gitoohan nga husto na ako karon. Oo, sir. Sa capitulo 8, ug atong sugdan dinhi sa bersiculo 18. Sugdan ta sa bersiculo 14.

Kay ang tanan gimandoan sa Espiritu sa Dios, sila mga. . . anak sa Dios. Husto kana.

Kay wala kamo makadawat ca espiritu sa pagkaulipon aron mahadlok na usab; . . .

82 "Oh, ambot lang kong may ikatanyag ba ako. Oooo, kong mahimo ko lang pagtanyag karon!" Walay ikatanyag! Dili tungod kay bisan kong dunay akong ikatanyag,

kini bisan kong Siya may ikatanyag. Ako anaa na Kaniya karon, tan-awa.

Bueno, moingon ka, "Bueno, kong ako anaa Kaniya!" Karon ka— kamong mga Presbyterian moingon, "Ah, kami nagatoo sa kanunay Niana." Apan ang inyong kinabuhi nagpamatuod nga kamo dili, hangtud nga kamo magalakaw sa matang sa kinabuhi nga Siya naglakaw, inyong toohan ang samang Maayong Balita nga Iyang giwali.

Kamo moingon, "Ah," ang Baptist moingon, "sigurado, ako nagatoo sa kasigurohang dayon." Ug mogawas dinhi ug motabako ug mga abano ug moadto sa mga sayawan, ug ang mga babaye nagpaputol sa ilang buhok, namintal sa ilang mga nawong ug nagalihok sama sa wala-ako-mahibalokung unsa? Ang inyong mga bunga nagpamatuod nga kamo wala motoo Niini.

Kung moingon ako, "Motoo ba kamo sa Langitnong kaayohan?"

"Oh, si Doctor Jones nag-ingon nga kadto milabay na, kadto aiang lamang sa mga adlawng nanglabay."

Karon, kamong mga maut! Unsa na may nahitabo kaninyo? Kamong kabus nga nalimbongan nga anak. Kamong tanan nahilayo kaayo sa Maayong Balita hangtud nga kini mahimong kalooy. Kamo dugay nang nahisimang diha sa mga lapokon nga dalan diha sa mga nagdilaab nga basurahan. Wala ba ninyo makita dinhi kung unsay Iyang giingon? Nga, ang matag espiritu nga nagasugid nga si Jesus wala matawo sa unod karon dayon, iya sa espi sa kasaypanan. Ang Biblia nag-ingon nga si Jesu-Cristo mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangturan. Unsa pay Iyang giingon Siya mao karon, Siya mao ang alang sa kanunay nianang kahimtanga. Pamati lamang.

83 *Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mangahadlok na usab kamo; hinonoa maoy nadawat ninyo ang Espiritu sa pag- . . .*

[Ang congregasyon miingon, "pagkasinagop"—Ed.]

Karon, sa tapus kamo masagop, maayo, sa tapus kamo masagop. Kamo gipahiluna, ug unya inyong hisabtan, tapus nga ang seremonyas ikapamahayg ug kamo ikapahimutang na diha sa Lawas sa husto gayud. Ikaw usa na ka anak, siguro, anak nga babaye, kung matawo ka pag-usab ikaw kana, ka mao ang imong natawhan. Apan karon ikaw gikapahimutang na sa hustong dapit.

Kita wala makadawat sa espiritu sa kahadlok; hinonoa kita nakadawat sa Espiritu, atong nadawat ang Espiritu sa pagkasinagop, nga niini kita magaingon, Abba, Amahan. Nga nagkahulogan, "akong Dios." Maayo.

Ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod sa atong espiritu, nga ki—kita mga anak sa Dios:

Giunsa man sa pagkahimo niini? Magaingon kamo, "Himaya sa Dios Halleluia! Kini dili makasamok kanako, ako anak na sa Dios," ug mogawas ug mobuhat sa mga butang nga inyong ginabuhat? Ang Espiritu sa Dios magabuhat sa mga butang sa Dios.

Si Jesus nag-ingon, "Siya nga nagatoo Kanako, ang mga buhat nga Akong ginabuhat pagabuhaton usab niya." Nakita mo? Nakita mo?

84 Kon—kon—kon—kong kining maong baiagon moturok ug kini mamunnga ug bulig sa mga ubas, ug ang lain pang usa moturok ug mamunga ug bulig mga kalabasa, diha niana anaay kasaypanan. Nakita mo? Kini maoy usa kinopya nga iglesia, kini maoy usa ka kinopyang balagon, kini maoy usa ka sinumpay nga tawo. [Gitutok ni Igsoong Branham ang pulpito sa kaluha ka higayon—Ed.] Kong ang usa ka tawo uban sa pipila ka mga denominasyon, mahisakop sa usa ka denominasyon magatawag sa ilang kaugalingon nga Cristohanon, ug wala makabaton sa Espiritu Santo ug magbaton sa Gahum sa Dios ug tanan kining mga butanga...

85 Karon, kong mogawas ka dinhi ug magbuhat sama sa panon niining nangahubog, tungod lang kay ikaw nagsultig mga dinila. Akong nakita ang mga yawa nga nagsultig mga dila. Oo, sir. Akong nakita sila nga nagasayaw diha sa espiritu, ug nagasinggit ug nagabula ang baba, ug ang uban pang mga butang. ug kanang tanan. Akong nakita kana. Wala ako maghisgot— wala ako maghisgot mahitungod niana. Ako naghigot mahitungod sa Espiritu sa Dios.

Ang Espiritu gayud mao ang magapanghimatuod kauban sa atong espiritu, nga kita. . . mga anak sa Dios:

Ug nga kong kita mga anak, nan mga manununod diay kita; mga manununod sa Dios, . . . mga isigkamanununod uban kang Cristo; kong mao . . . nga moantus kita uban kaniya, nga kita mahimong . . . pagahimayaon usab uban kaniya.

Kay ginaisip ko nga ang pag-antus . . .

Paminawa lang kini. Oh, kondili ha matahum kini!

Kay giisip ko nga ang pag-antus niining mga panahona karon dili takus ikatandi sa himaya nga igapadayag ra unya kanato. Dinhi kanato!

Kay ang tibuok nga kabuhatan nagpaabot nga mahina mon...

Kini gitawag dinhi, anaay gamay—anaay gamay nga pulong diha, usa ka gamayng pagkabasa sa daplin, “kabuhatan” maoy husto diha sa Greigo. . . . nagapaabot sa kabuhatan, ang kabuhatan nagpaabot alang sa pagpadayag sa mga anak sa Dios.

86 Unsa may gipaabot sa tanang mga butang? Unsa may gipaabot sa tibuok nga kabuhatan? Ang mga pagpadayag sa mga anak sa Dios. Kini nagapaabot sa Iglesia nga mapahimutang diha sa kahimtang niini. Kinsa man kaniadto aug anak sa Dios, sa dihang si Adan, diin man kanhi ang iyang pagbulot-an? Ang kalibutan, si—siya may pagbulot-an dinhi sa ibabaw sa yuta. Husto ba kana? Kon mao Siya dili Elah, Elah, Elohim, Siya mao si Jehova. Nakita mo? Kana mao ang, “Ako mao ang Dios, ug nagabuhat Ako ug pipila nga ubos Kanako. Ug Akong gihatagan sila ug pagbulot-an. Ug diha sa ilang pagbulot-an, ang pagbulot-an nga nailalum kanila, mao ang yuta.” Ang tawo anaay paghulot-an sa ibabaw sa yuta. Ug ang tanan kinatibuk-an nga kabuhatan nagpaabot alang sa mga anak sa Dios nga igapadayag.

Nangandoy tang motan-aw sa adlaw sa milenyum

Kung moabot na ang Ginoo ug kuhaon ang

Iyang Pangasaw-onon;

Oh, ang yuta nag-agulo, naghilak nianang

adlaw sa matam-isong pagula,

Kung ang atong Manluluwas mobalik na.

87 Husto ba kana? Nagpaabot. Ang Dios naninguha sa pagpahiluna sa Iyang iglesia diha sa kahimtang, aron ikapadayag ang Iyang kaugalingon, nagkuha ug usa nga Iyang kapamuhatan sama niini, nga moingon, “Anaa ang Akong Espiritu nga gawasnong nagadagayday. Anaa ra Kini. Kanang, kanang, a—a—akong kapamuhatan.” Dinhi, mokuha pa ug laing usa dinhi niini ug ibutang kaniya, “Akong mahirno ang pagbutang kaniya.” Ang pagkasinagop. gipahimutang, nagpadayag, kuhaon siya dinhi ug butangan usa ka seremonyas diha kaniya, moduaw kaniya kauban sa Manolunda, sultihan siya ug usa ka butang. Karon, kong iyang gisulti ang kamatuoran! Karon kong siya igo lamang magabuhat ug usa ka butang, kini dili magpulos. Dili, dili, ka—kana magpulos, anaay along daghan niana. Hinonoa ang akong gipasabot—hinonoa ang akong gipasabot mao ang pagpadayag sa mga anak sa Dios, sa dihang igapadayag na sa Dios ang Iyang kaugalingon ug Iyang ipadala siya sa halayo. Ug unya siya motungha, ug kung unsay iyang gisulti mao ang Kamatuoran. Unsay iyang ginabuhat mao ang Kamatuoran. Unsay iyang ginabuhat, iyang gipadayag si Cristo. Unsaon mo man sa paghukom kaniya? Sa kahimtang nga siya anaa sa Pulong, miduyog sa Pulong. Tan-awa, ingon niana kung unsaon mo ang pag-ila sa tanang tawo, diha sa paagi sa iyang pagpabilin uban sa Pulong. “Kong sila dili mosulti sumala sa Pulong, wala diha kanila ang Kinabuhi,” nag-ingon ang Biblia. Nakita mo? Pasagdi sila.

88 Karon along basahon, ug dayon a—ato nang undangon, tungod kay ang atong takna ulahi na kaayo. Padayonon ta, diha sa bersiculo 10 o sa bersiculo 9, diay.

Iyang gipahibalo kanato ang tinago sa iyang kabubot-on, aron sa pagsagop kanato, sumala sa iyang maayong tuyo nga iyang gilaraw diha sa iyang kaugalingon:

Iyang gilaraw kini sa Iyang kaugailngon, sa wala pa matukod ang kalibutan. Pila man ang nakasabot niini? Nakita mo?

Nga sa tukma nga panahon . . .

Oh, na, dinhi nahibalik na usab kita! Nakita mo? Oh, a—along pasagdan kini, tan-awa.

. . . hugna sa kahupnganan sa panahon . . .

89 Nagtoo ba kamo diha sa hugna sa mga kapanahonan? Ang Biblia nagsulti niini, "Diha sa hugna sa kahupnganan sa panahon." Unsa man ang kahupnganan sa panahon? Dihay hugna sa panahon sa, bueno, dihay hugna sa panahon sa Kasugoan ni Moises. Dihay hugna sa panahon ni—ni—ni Juan Bautista. Dihay hugna sa panahon ni Cristo. Dihay hugna sa panahon sa kapunongan sa simbahan. Dihay hugna sa panahon sa pagbubo sa Espiritu Santo. Karon mao na ang hugna sa panahon sa pagkasinagop, unsay gihulat sa kalibutan, nag-agulo. "Ug kung ang kahupnganan sa panahon moabot na, nianang hugna sa kahupnganan sa panahon." Unsa man kanang kahupnganana sa panahon? Kung mabanhaw na ang mga patay, kung mawala na ang mga balatian, kung—kung ang tibuok kalibutan mohunong na sa pag-agulo. "Aug kahupnganan sa hugna sa panahon." Bantayi kini.

Inig abot na sa hugna sa kahupnganan sa mga panahon iyang hiusahon ang tanang mga butang diha kang Cristo, . . .

Wala ba kamo malipay? Unsaon Niya sa pagbuhat niini? Hiusahon ang tanang mga butang kang Kinsa? [Ang congregasyon miingon, kang "Cristo."—Ed.] Unsaon mo sa pagpakaduol kang Cristo? [Pinaagi sa usa ka Espiritu.""] Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan ngadto sa ["usa ka Lawas"] usa ka Lawas. Ug kanang maong Lawas mao ang kang Kinsang Lawas? ["Cristo."] Gihukman na. ["Amen."] Iyang gikuha ang along pagkahinukman. Nan naunsa na man kita? "Kung makita Ko ang ["Dugo."] Dugo, molabay ra Ako kaninyo." Sa matag takna nga Iyang tanawon ang Lawas, anaa ra Kthi naglingkod diha, nga nagkadugo. Ako nahisulod didto pinaagi sa unsa? Sa Espiritu Santo. Gilabayan Niya ako. Oh, na!

Ug kung moabot na ang kahupnganan sa hugna sa panahon, nga iyang hiusahon ang tanan - . . . tanang mga butang diha kang Cristo, tanan nga anaa sa langit,

90 Karon kung buot kamong maghisgot mahitungod sa ngalan, sugdan lang nato kini karon dayon kadiyot lang. Ang tanang banay didto sa Langit ginganlan nga unsa? [Ang congregasyon miingon, "Jesu-Cristo."—Ed.] Ang tanang banay dinhi sa yuta ginganlan nga unsa? ["Jesu—Cristo.""]

Aniay pipila ka mga maayong rnga babaye dinhi, maayo, bahandianon, usa ka matuod nga babaye, mga babaye. Adunay usa lamang ka Mrs. Branham, Mrs. William Branham, siya mao ang akong asawa. Siya mokuyog pagpanguli uban kanako. Tan-awa, ang uban kaninyo mokuyog uban sa inyong mga bana.

Adunay usa lamang ka dakung buhing Iglesia sa buhing Dios, Siya nagadala sa Iyang Ngalan, Siya napuno sa Iyang Espiritu. Husto kana. Wala ako mag-ingon.

91 Wala nako hukmi ang maayong mga buhat, wala ko hukmi ang ilang mga hospital ug mga maayong butang nga ilang gibuhat. Sa akong pagtoo katingalahan kana, ug panalangin sa Dios alang sa kabus, nag-antus nga katawhan. Wala ko hukmi kining tanan pang mga butang nga ilang ginabuhat. Maayo, maayo ra kana. Ug ang ilang dagkung mga kapunongan ug minilyon nga mga dolyares, palabihon ko pa ang pagtan-aw niana kay sa nagpayuhot ug bino diha sa mga kanto, sa bisan unsang panahon. Sa tinud-anay akong gitahod sila ingon nga mga ministro nga nagatindog diha sa pulpito.

Apan kung bahin nasa paghiusa sa tanan diha sa katapusan sa hugna, kini nagapaabot alang sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. Diha nianang hugnaa, aron Iyang hiusahon ang tanan nga gidala diha kang Cristo. Unsa ang Cristo? Pila man, giunsa nato ang pagpakaduol Kaniya? Unang mga taga Corinto 12, "Pinaagi sa usa ka Espiritu kitang tanan gikabautismohan diha sa usa ka Lawas, nga mao ang Lawas ni Cristo, ug nahimong umalambit sa matag hiyas ug sa matag maayong butang nga Iyang gibatonan." Husto ba kana? "Ug ang tibuok yuta nagaagulo, naghilak, nagpaabot alang sa pagpadayag nga kong si Cristo ug ang Iyang Iglesia magkahiusa na."

Nga. . . hugna sa kahupnganan sa panahon . . . hiusahon ang tanan diha sa usa . . . diha tanan kang Cristo, tanan nga anaa so langit, ug dinhi sa yuta; ug bison diha kaniya: . . . sa yuta bison diha kaniya:

Kang kinsa. . . kita nanagpakabaton so panolundon, . . .

92 Oh, Igsoong Neville, pasayloa ako tungod sa akong paghurot niining maong takna. Ako. . .kanang pulong nga "panolundon." Oh, na! Nasayud ako nga usa Kini ka kadugo

na Igsoon. wala ako... Unta wala ako mabuang. Igo lamang a—-a—-ako . . . Wala ako magtoo sa ingon. Apan oh, na! Ang unsa? "Usa ka panolundon." Kita nakabaton sa usa ka panolundon. Usa ka tawo nga magbilin kaninyo ug usa ka butang. Ang Dios, sa wala pa matukod ang kalibutan, nagbilin kaninyo ug usa ka butang. Usa ka ngalan nga nahisult diha sa Basahon, nga kung ang Cordero patyon na mailhan ka uban Niini. Oh! Atong itagana kana alang karong gabii. Along basahon ang pipila lamina. Na, na! Unsaon ta sa pagpakaabot sa ikatulong bersiculo karong gabii? . . . ? . . . Wala man gani kita makakuha ug upat o lima ka mga bersiculo gikan niini. Karon nangandam na ta aron magtapus, bisan pa, basahon ko lamang kini ug pasagdan kini. Kong kinsa kilo nakabaton ug usa ka panolundon, ingon . . .

93 Unsa? Giunsata man ang pagpakaduol dinhi niining maong panolundona? Giunsa ta sa pagduol niini? Tungod kay kita nagalakaw nga matarung? Unsaon ta sa pagkuha niining maong panolundona? Tungod kay kita mga ginahin nang daan. Amen. Wew! Mga igsoon kong Arminianismo, nahibalo ako nga kana hilabihan kagahi wala ko tuyoa ang pagpasakit, apan kini nakapaayo kanako sa pagkasayud nga kini. . . In—in—inyo bang nasabot kini, igsoon, maayo. Wala lang kini ninyo makita. Inyong nasabot kini managsama ra. Nakita mo? Sa gihapon maayo kamo, tan-awa, sa gihapon maayo kamo. Nakita mo? Apan kamo . . . Nakita mo? Oh, apan maayo kaayo ang pagtan-aw niini. Oo. Sama ra sa unsay giingon ni Igsoong Neville mahitungod sa mga tinabonang mga alagianan niadtong panahona, "Hatagan ka ug hagdanan ug molakaw ka ug tan-awon ka kung unsay imong naangkon." Oo, sir. Sa ingon niana Kini gipakasama. Ang Espiritu Santo sa Dios mao ang atong hagdanan aron mosulti kanato kung unsay atong naangkon. Nakita mo?

94 Tan-awa, usa ka panolundon. Oh, Ha! Unsang matanga sa panolundon?

. . . nga gipili nang daan sumala sa katuyoan niya nga nagapalihok sa tanang mga butang sumala so tuyo so iyang kaugalingong pagbuot:

Sa panahon nga Siya maoy . . . sa wala pa Siya mahimong Papa, sa wala pa Siya mahimong Dios, sa wala pa Siya mahimong Manluluwas, sa wala pa Siya mahimong Mananambal, sa wala pa kining tanan, Iyang gigahin daan, gibutang ang Ngalan sa Cordero diha sa Basahon, mitamod niini pinasubay sa Iyang pagkasayud nang daan ug nakita ang inyong ngalan gibutang kini didto usab. Unsa man kini? Ug wala madugay kita nahiabot dinhi sa kalibutan, natawo sa makasasalang mga ginikanan; kita nagalakawlakaw dinhi sa kalibutan, nahibalo ka. Ang unang butang nga imong nasayran, sama nianang gamayng balikog ilong nga Judio, nga si Pablo, nahibalo ka, ug nanagpamatay, ug, ang unang butang, Dihay miingon, "Dinbi, dinhi, dinhi, dinhi, dinhi!"

Kamo moingon, "Oh, Abba, Amahan!"

Ug dinhi kita misugod sa pag-abot, tan-awa. Nagahin kanato alang sa atong panolundon diha Kaniya, nga gikatagana alang kanato. Tan-awa, ato nang napanonud kini sa wala pa matukod ang kalibutan. Nakita mo? Oh! Alang sa Iyang Kaugalingong katuyoan alang sa pagbuhat sa Iyang Kaugalingong pagbuot, nga mao kanang tukma sa Dios ug Manluluwas.

95 *Pinaagi kaniya kamo usab nanagpanoo, human nga inyong nadungog ang pulong sa kamatuoran, . .*

Ug Kinsa man ang Kamatuoran? Si Jesus mao ang Kamatuoran, ang Kamatuoran sa Maayong Balita. Unsa nga Maayong balita? Anaay usa lamang ka Maayong Balita. Mga taga Gaiacia 1, nag-ingon, "Bisan pa kon usa ka Manolunda ang magawali ug laing Maayong Balita, ipatunglo siya." Kini mao ang Maayong Balita, ang Maayong Balita sa inyong kaluwasan; dili lain, walay lain. "Wa—walay lain ngalan nga gikahatag sa silong sa Langit nga niini maluwas kita." Kondili sa Ngalan ni kinsa? [Aug congregasyon miingon, "Sa Ginoong Jesu-Cristo"—Ed.] Oh, kanako!

. . .pinaagi kaniya . . .sa nanagpanoo na kamo, kamo gitimrihan...

Oh, "Sa dihang nanagpanoo na kamo!" Unsaon man nato sa pagpakatabok niana, igsoong lalaki? Atong itagana kini alang karong gabii, kung unsay inyong ikaingon? Oh, na! Dili a—ako makapatuyang bi—bisan dun sa unahan niana. Atong itagana kini alang karong gabii. Dili ko mahimo ang pagbiya nianang pulonga nga "gitimrihan," giunsa mo ang pagpakasulod diha, tan-awa.

96 Panolundon pinaagi sa pagkaginahin nang daan. Ako nakapanonud ug usa ka butang. Unsa nga panolundon? Dihay usa ka tawo nga nagbilin kanako ug usa ka panolundon. Nganong, moingon kamo, "Si Jesus nagbilin kaninyog usa ka panolundon." Pasayloa ako? Si Jesus wala gayud maghilin kanakog panolundon, si Jesus wala magbilin kaninyo ug panoiundon; Siya igo lamang manaug ug nagbayad alang sa inyong panolundon, naghatud kaninyo ngadto sa inyong panolundon. Apan ang inyong ngalan didto gibutang sa Basahon sa Kinabuhi sa Cordero sa wala pa matukod aug kalibutan. Gihatag sa Dios kaninyo ang inyong panolundon. Ang inyong panolundon maoy giuna. Si Jesus mianhi lamang. . . Ang kadaghanan, ania ang dalan sila misulay sa paghimo niini, "Ang Dios nag-ingon, 'Tan-awa, anaay daghang mga katawhan nga nangawala. Walay usa kanila nga mamaluwas, tungod niini akong gipadala si Jesus ug tingalig may Iyang. . . anaay mobati ug kasubo, ug masayud kung unsay Akong gibuhad ug mamaluwas." Oh kaloy-i! Dili ko padaganon ang akong buhatan nga sama niana, bisan ingon ka kabus sa ingon akong padaganon kini usahay. Nakita mo? Dili ko kini buhaton nga sama niana.

Unsa kaha ang Dios?

97 Ang Dios, pinaagi sa Iyang pagkasayud nang daan, nakakita pag-ayo kung kinsay maluwas ug kung kinsay dili maluwas, Iyang gipadala si Jesus aron sa pagluwas kanila nga Iya nang gipili daan. Wala ba mag-ingon Pablo, lima ka mga bersiculo sa luyo niini, uga "Siya nagpili kanato diha Kaniya bisan sa wala pa gani aug kalibutan"? Mao kana ang atong panolundon. Ang Dios nagpili kanato, ug gipaanihi si Jesus ug mibayad s bili. Sa unsa? Iyang giula ang Iyang Dugo, aron walay sala nga ikatungtong, kanato. Walay imong gibuhad. Apan kong inyong...

Siya nga nagpadayon sa tinuyo nga pagpakasala human makadawat sa kahibalo sa Kamatuoran, wala nay lain pang halad."

Karon, diha niana diin kamo motindog pag-usab, ug moingon, "Unsa na man kana, Igsoong Branham?"

Apan hinumdumi lamang, tan-awa, "ni kinsa nanagpakadawat na sa kahibalo sa Kamatuoran." Wala gayud sila makadawat sa Kamatuoran, igo lamang nila madawat ang kahibalo Niini. Nakita mo? Dili na gayud mahimo pa alang kanila nga sa makausa nalamdagan na ug nahimong mga umalambit sa Espiritu Santo, nga nanagpakatilaw na sa gahum sa kaayo saPulong. Sama kanilang mga magtotoo nga anaa sa utlanan kaniadto. Daghan kaayo ang misulat kanako niana.

98 Kadtong mga magtotoo sa utlanan milakaw kutob didto, si Josue ug si Caleb maoy nakalabang didto. Ngano? Karon atong tawgon kana nga Espiritu Santo, ang yuta didto sa halayo. Dinhi sila mibalik niini. Kini hangtud lang dinhi, nga moingon kini mao ang Espiritu Santo, ug sib nanagpamalik dinhi nakita ninyo. Anaa diha niana ang saad, anaa diha "Nan, kong sila nagpadala ug napulo ka mga maniniid, usa sa matag banay, aron kitang tanang mga banay mahibalo kung unsay atong panolundon, kong hain kitang tanan ibutang didto, hain ta ipahiluna.' Tungod niini magpadala ako ug mga maniniid."

Silang tanan nakaabot didto, Oh, na! Dili. Hinganlan ta unya nga mga holy rollers! . . . ? . . . Dili, dili, dili ta mabuhad kana." Nakita mo?

Si Josue ug si Caleb miingon, "Akong tan-awon kong sa unsa kini mahisamang tan-awon." Tungod niini mianhi sila dinhi ug mitan-aw kanila. Na, nakaabot sila didto ug nanguha ug usa ka dakung bulig sa ubas ug mibalik paglugsong. Miingon, "Boy, maayo siya, maayo man siya kaayo! Dinhi, nagdala ug pipila kanila, maayo gayud sila!"

"Oh, maayo kana, apan, oh, tan-awa kanang dagkung . . . Oh, dili ta makahimo niini. Mobarog batok sa tanan kanilang dagkung mga denominasyon, kanang tanang mga dagkung mga butang? Oh, hilabihan ang kangil-ad, dili ta makahimo niini. Dili, sir! Bisana pa kong unsa kini, dili ta Dili, sir." Ug maisugon sila sa pag-ingon, "Oh, mamalik ta ngadto sa mg lutoanan sa Egipto. Basin ra nga makapuyo ta didto. Dili ta makahimo niini kining maong dalan tul-id ra kaayo. Kita nahibalo uga dili ta makahimo niana."

99 Ang tigulang nga Caleb miingon, "Pagpabilin nga malig-on, kamong tanan!"

Si Josue miingon, "Maghilum, ang matag usa kaninyo Pasultiha akog usa ka butang."

"Oh, ay, ay, ay, dili ta makahimo niini! Oh, dili ta makahimo. Nan, kong akong undangon ang akong dula sa baraha, Igsoong Branham! Kong akong pataason ang

akong buhok sama sa pipila ka mga tigulang nga babaye, dili ako mahibalo kung unsay akong buhaton. Kong akong kuhaon ang akong gamay nga mga purol, kinahanglan nga a—akong kinahanglan nga akong biyaan, nahibalo ka. Ug kong akong biyaan ang akong mga abano, kong buhaton ko kana!" Kamong kabus tinuyoan nga panag-ingnan. Oo. "Dili gayud makabuhat niini."

Si Josue miingon, "Oh, maayo kini. Halleluia! Atong makuha kini." Unsa man kini? Sila nagalantaw nianang dagkung mga siyudad nga mga pinaril. Ug si Josue ug si Caleb didto maglantaw sa saad nga gibuhat sa Dios. Pagpabilin uban sa Pulong, bisan kong kinsa ka pa. Pagpabilin uban sa Pulong!

100 Tungod kay nag-ingon si Pedro, "Maghinulsol, ang matag usa kaninyo, ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, tungod kay ang saad alang kaninyo," (unsang Yutaa sa saad?) "ug sa inyong mga anak, ug kanila nga atua sa halayo, bisan sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios."

Ayaw kini ikasakit, sa pagtapus, palihog ayaw. Nakita mo? Kamong Pilgrim Holiness ug mga Nazarene, nahidangat kamo diha sa pagkabalaan, minglakaw hangtud dinhi sa maong dapit ngadto diin makita gani ninyo ang mga ubas, ug unya mitalikod ug mibalik. Tan-awa kong unsay nahitabo? Mao kana ang hinungdan, nga wala na gayud kamo makalakaw diha sa yuta. Pakitaa ako ug usa ka Nazarene o Pilgrim Holiness, o si bisan kinsa kanila nga anaa sa yuta karon, nga may dakung tigum sa pagpang-ayo inubanan sa mga ilhanan ug mga katingalahan nga nabuhat. Pakitaa akog usa. Kamo nakig-uyonay kauban sa Egipto, mibalik ngadto sa mga kolon sa ahos. Kamo minghunong diha sa Kades-barnea. Husto kana.

101 Bantayi, ug tugoti ako ninyo sa paghatag sa inyong dapit diha sa mga Hebreohanon capitulo 6. "Kay malisud na alang kanila nga sa makausa nahayagan na," kamo labi pang nahibalo. Kong kamo wala man, nan hingbaloan na kini ninyo karon. Nakita mo? Ug nangahimo nang mga umalambit, ug nakatilaw na sa Langitnong mga gasa."

Nakatilaw na, tan-awa. Ang mga katawhan moadto sa simbahan, ug molingkod ug moingon, "Nahibalo kamo, sila, sila, mahimong husto. Ka— kana mahimong husto. Mamahimo kini, mao sa gihapon, apan sultihan ko kamo, bata, kini nagkinahanglan ug daghang pagtoo aron mahimo kini."

Nakatilaw na sa Langitnong mga gasa, ug nag-isip sa Dugo sa pakigsaad nga usa ka "dili balaang butang," nga niini kamo gibalaan."

Sama sa usa ka magwawali, gipaadto siya sa iyang inahan sa halayo. Siya nag-ingon, "Ako nakabaton ug tawag aron mahimong sulogun sa Ginoo."

Padayonon ta. Ang unang butang nga akong pagabuhaton mao ang pagpanghinlo sa anaa sa sulod, pinangga, ug ipadala ko ikaw sa halayo sa uban nga tulonghaan." Ang labing dautan nga butang nga kanunay niyang gibuhat. Husto kana. Ilang kuhaon gikan kaniya ang gipanguha sa Dios pagbutang diha kaniya.

102 Ug unya, karon bantayi.

"Kay kong magpadayon ta sa tinuyo nga pagpakasala, tinuyo nga pagpakasala human nato madawat ang kahibalo sa Kamatuoran, ang kahibalo. Tan-awa kini diha sa Kasulatan ug hibalo nga ang Biblia nag- ingon nga Siya mao sa gihapon kagahapon, karon, ug hangtud sa kahangtura Tan-awa Kana, mao kini ang kahibalo sa Kamatuoran. Sa pagpakakita niini, atong gitalikdan, ug giisip ang Dugo sa pakigsaad. . ."

May usa ka tawong miingon, "Oh, oo, ako nagatoo sa—sa Dios." Maayo imong gibuhat ang unang lakang.

"Sa pagkatinuod, ako nagatoo nianang pagkabalaan." Maayo, anaa ka na sa utlanan, dinhi gayud niini andam na aron sa pagdawat sa Espiritu Santo. Apan milantaw kamo sa unahan ug miingon, "Wala a—a—ako masayud bahin niana. Kong makabuhat ako ug sama. . . Dili. Wala ako masayud. Nahibalo ba kamo kung unsay ilang gitawag kanilang mga katawhan? Uh-huh, wala ako mahibalo kung makabuhat ba ako niana o dili. Dili, sa akong pagtoo mopadayon lamang ako ug moipon . . . ? . . ." Nakita mo? Nakita mo?

Ug nahibalo ha kamo kung unsay nahitabo? Siya nag-ingon, "Malisi gayud kanila ang pagpakasulod niini." Sila nanagpakasala sa adlaw sa ilang grasya. Ang Biblia nag-

ingon. Ako nahibalo nga mabangis kana, apan ang Biblia nag-ingon, "Nakatilaw na sa Langitnong mga gasa, ug nagaisip sa Dugo sa pakigsaad uban niini..."

103 Sila miingon, "Ako nagtoo sa pagkabalaan, usa ka maayo, maputli, balaan nga kinabuhi."

Sa pagkatinuod, apan kamo, sa inyong pagpakakita sa bautismo sa Espiritu Santo, ug sa bautismo ug sa tanan pang uban nga mga butang dinhi sa Biblia, ug unsay inyong gibuhar? Inyong giisip ang Dugo sa pagpakigsaad niini nga kamo nabalaan na, usa ka "dili balaan nga butang." Unsay iya sa kalibutan nga nagdala kaninyo didto, lalaki? Unsay nagpugong—unsay nagpugong kaninyo gikan sa pagkaubos nga makasasala? Unsay nagkuha sa sala gikan sa inyong kinabuhi, ug ang pagpanabako ug pag-inum, ug mga babaye ug mga butang gikan sa imong kinabuhi, nga wala diha niana? Unsay nahimo niana? Ang Dugo sa pakigsaad! Ug unya mipadayon kamo nga haduol na kaayo aron motilaw sa mga ubas didto sa laing Yuta, ug nga nangaulaw sa Maayong Balita, nangahadlok sa inyong denominasyon! Dios kaloy-i! Oo, sir. "Nanag-isip sa Dugo sa pakigsaad nga usa ka 'dili balaang butang,' ug nagbuhar bisan pa sa buhar sa grasya. Dili gayud mahimo alang kaniya ang pagpakasulod ngadto sa Yuta."

104 Unsay nahitabo? Pangutan-on ko kamo. Karon, ako usa ka batid sa pagpanag-ingnan, ug ang si bisan kinsang tawhana nga nahibalo sa Biblia usa ka batid sa pagpanag-ingnan. Anaa bay usa kanilang mga tawo ang nakadangat niadtong yuta sa saad? Walay usa kanila. Kinsa may nakahimo niini, kinsay nakalabang didto? Kadtong unang miadto, ug mibalik nga nagingon, "Atong makuha kini,

atong maangkon ang Espiritu Santo tungod kay kini ang giingon sa Dios! Si Pedro nag-ingon sa Adlaw sa Pentecostes, kong ako 'maghinulso! ug magpabautismo sa Ngalan ni Jesu-Cristo,' madawat ko gayud ang Espiritu Santo, kay ang saad alang kanako. Andam ako sa pagbuhar niini. Ako, ang saad ako man." Nakuha ninyo kini? " Karon ang saad ako man. Akong nadawat kini, ako kini. Sa pagkatinuod mao kini. Sila lamang ang nakahimo.

"Oh," moingon kamo, "apan, Igsoong Branham, diha sa pagkabanhaw!" Sila dii mahiadto didto. "Oh, dili sila?" Dili, sir. Si Jesus nag-ingon.

105 Sila nag-ingon, "Ug Imong gihimo ang Imong kaugalingon sama kabantugan kang Moises, ug Ikaw nag-ingon Ikaw kaniadto, Imong' nakita si Abraham." Ug siya nag-ingon, "U—u—u—ug si Abraham dugay nang namatay! Naunsa, nga wala Ka pa man gani—wala Ka pa man gani mokapin sa kalim-an ang panuigon, ug moingon Ka nga nakakita Ka na kang Abraham?"

Siya miingon, "Sa wala pa si Abraham, MAO NA AKO." Oh, na! "MAO AKO," kanunayng anaa, Dios nga Walay Katapusan. Dili kagahapon, dili ugma, "AKO MAO." Nakita mo? Kanunayng anaa nga Dios, ang Elohim, "AKO MAO." Ug unya nanguha sila ilang patyon Siya sa ingon.

Siya miingon, "Tan-awa, ang among mga ginikanan nanagpangaon ug tinapay didto sa kamingawan sulod sa kap-atan ka mga katuigan. ang Dios nagpaulan ug tinapay diha-diha gikan sa Langit ug gipakaon sila. Sila moadto sa simbahan ug sila mga maayong sakop sa simbahan sulod sa kap-atan ka mga katuigan. Ang akong tigulang nga Mama namatay dinhi gayud niining maong simbahana," ug ang tanan pang butang sama niana. "Ang akong mga amahan nagkaon ug tinapay didto sa kamingawan sulod sa kap-atan ka mga katuigan."

Ug si Jesus nag-ingon, "Ug nangamatay siiang tanan." Ang kamatayon nagkahulogan nga "ang Walay Katapusang pagkahimulag." "Silang tanan nangamatay. Apan Ako magaingon kaninyo, nga Ako mao ang Tinapay sa Kinabuhi nga nagagikan sa Dios gikan sa Langit. Ang tawo nga mokaon niining Tinapay sa Espiritu, siya makabaton ug Kinabuhing Dayon ug siya dili gayud malaglag. Ug pagabanhawon Ko siya sa katapusang adlaw." Oh, igsoong lalaki, dili ba kahibulongan Siya?

Di ba S'ya kahibulongan, kahibulongan,
kahibulongan?

Si Jesus di ba kahibulongan?

Hingkit-an, hingdunggan, unsay naa sa

Kasulatan;

Si Jesus di ba kahibulongan?

106 Dili ba kana tinuod? Atong nakita Siya nga nagbuhat ug mga milagro mga ilhanan ug mga katingalahan. Atong nadungog Kini nga nahisulat sa Pulong, nakita Kini nga gipanghimatud-an diha gayud niana. Oh, n.

Hingkit-an, hingdunggan, unsay sa
Kasulatan;
Si Jesus di ba kahibulongan?

107 sulod sa lain pang duha ka gutlo, o tulo, adunay pagabuhaton bulohaton sa pagpangbautismo sa tubig dinhi. Ug karon kadtong magpabautismo, tugoti nga ang mga kababayen-an moagi diri, ug ang kalalakin-an din niining dapita. Ug karon ang mga kalalakin-an diri sa akong wala, dinhi niining dapita. Ug ang mga kababayen-an dinhi. Didto anaay mga sister nga may bisting giandam. Ug kong anaay ialaki o babaye dinhi niining buntaga, nga nadani nga ikaw nagatoo sa Pulong sa Dios, ug ikaw nagatoo nga ang Dios motuman sa Iyang gisaad, nga kon ang usa ka tawo sa tinud-anay maghinulsol sa tanan niyang sala! Karon, ang Dugo wala pay butang nga nabuhat. Wala, kini mao pa lamang ang imong pagtoo diha sa Dios. Ug ang pagtawag sa Dios, igo lamang [Si Igsoong Branham miginhawa diha sa micropono, "whoosh, whoosh, whoosh"—Ed.] magatawag kanimo. Mao kana ang gibuhat niini kanon. ["whoosh, whoosh."] "Ako wala pa sukad hibautismohi." ["whoosh,."] Mao kana, mao kana ang butang, magsugod, unya magbuhat ka na ug pinasahi human nga ikaw makahimo sa imong pagsugod. Nakita mo? Kinabanglan nga motalikod ka na, ug magsugod, tan -awa.

Moingon ka, "Tan-awa, wala gayud a—a—ako makakita niini nga.niana."

108 Bueno, igsoong minahal, buot ko nga pakitaan mo ako ug usa ka Kasulatan diin ang si bisan kinsang tawo. . Akong gitanyag kini sulod na sa katloag usa ka mga katuigan sa bulohaton libot sa tibuok kalibutan, sa atubang mga obispo ug sa uban pa, diin ang usa ka tawo, usa ka tawo gikabautismohan sa laing paagi pa kondili sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Ug ang matag usa nga wala pa niabautismohi sa Ngalan ni Jesus, moanhi ug magpabautismo pag-usab diha sa Ngalan.

Ang Dios adunay usa lamang ka Ngalan, ug ang iyang Ngalan mao si Jesus. Mao kana ang Iyang Anak, Iyang gikuha ang Ngalan sa Iyang Anak. Ang Dios! Karon, si Jesus, ang lawas mao ang tawo. Nahibalo ta niana. Mao kadto ang Anak sa Dios nga kanhi gilandongan. Karon wala kita magatoo diha sa panag-ingnan sa pagkausa, ang katawhan nga nagaingon nga ang Dios sama sa inyong mga tudlo. Kita nagatoo nga anaay tulo ka kinaiya- mga kinaiya sa Dios. Tulo ka mga kinaiya sa Dios, nga niini Diyos ang nagapadayag. Apan anaay usa lamang ka Dios. Nakita mo? Husto kana. Kita wala magatoo . . . Kita nagatoo diha sa—diha sa . . . Tugoti ako sa pagbuhat nga ingon niini, kita nagatoo nga ang Dios nagpuyo diha sa tulo ka mga buhatan. Siya may buhatan dinhi sa yuta usa niana ka higayon.

109 Karon, kamong mga kababayen-an moagi niining dapita, ug kamong mga kalalakin-an moagi niining dapita, kadtong nakaandm na. Ug sila nakaandam na alang sa bulohaton sa bautismo karon.

110 Ug, karon, ang Dios anaay tulo ka mga buhatan. Ang usa kanila gitawag nga Pagka-Amahan, o ang hugna sa Amahan; ang laing usa gitawag nga ang Pagka-Anak; ug ang laing usa gitawag nga Espiritu Santo. Niini, karon, unsay—unsa nga hugna sa Amahan nga nagapamuhat dinhi karon? [Ang congregasyon miingon, "Espiritu Santo."—Ed.] Espiritu Santo. Unsa man Siya sa mga adlawng nanglabay? ["Jesus."] Jesus. Unsa man Siya sa adlaw nga wala pa kana? ["Amahan."] Tungod niini adunay usa lamang ka Dios! Husto ba kana? Siya Amahan, Anak, ug Espirtu Santo. kadtong tulo, kadtong tulo ka mga buhatan sa usa ka Dios. Usa ka Dios!

Apan karon, ang Amahan dili usa ka ngalan, husto ba kana? Buot kong mangutana kaninyo. Karon hatagan ko kamo sa Mateo 28:19, diin Si Jesus nag-ingon, "Panglakaw kamo, ug himoang tinun-an ang tanan kanasuran, sa pagpamautismo kanila sa Ngalan," (N-g-a-I-a-n) "Ngalan sa Amahan. . ."

111 Karon buot kong tan-awon kung giunsa ninyo ang pagkahibalo sa inyong Kasulatan. Sultiha ako kung makaabot na ako sa katapusan. Ug Siya miingon ngadto kanila, "Panglakaw kamo ngadto sa kalibutan, iwalai angMaayong Balita ngadto sa tanan kabuhatan. Siya nga motoo ug magpabautismo maluwas. Siya nga dii motoo pagahukman. Kining maong ilhanan maganunot kanila nga nagatoo. Sa Akong Ngalan ilang pagulaon ang mga yawa," (dili ba kana tinuod?) "magasultig mga bag-ong mga

sinultihan, makakupot ug mga bitin.” Karon akong kutloon diha kaninyo, ang Mateo...

Karon paminaw. Akong pangutan-on ang si bisan kinsang magsusulat sa kaagi. Karon anaa kini diha sa teyp, kini makaabot ngadto sa tibuok kalibutan. Akong gihagit ang si bisan kinsang magsusulat sa kaagi sa pag-ari kanako ug magdala kanako ug bisan unsang teksto sa Kasulatan, bisan unsang teksto sa. . . o dili sa Kasulatan, bisan unsang teksto sa Kasulatan o bisan unsang kasaysayana, bisan unsang bersiculoha sa kasaysayan nga nagpakita nga ang bisan unsang Protestante, nga anaay si bisan kinsa nga gikabautismohan sa ngalan sa “Amahan, Anak, Espiritu Santo” hangtud nga ang iglesia Katolika ming-ordina sa Concello sa Necaeta. Karon anaa kana sa teyp, kini molatas sa tibuok kalibutan, katloag pito ka mga nagkalainlaing mga pinubongan nga ilang gihubad. Akong bayaran ang inyong paglawig latas sa dakung lawod. Husto kana.

“Amahan, Anak, ug Espiritu Santo” usa ka sayop, mini nga pagtobon-an sa Katoliko, ug wala diha sa bautismo sa Cristohanon. Husto! Si Luther mingdala niini gikan sa simbahang Katoliko, inubanan sa katesismo, gidawat kini ni Wesley ug nagapadayon. Apan mao kini ang adlaw sa pagpadayag sa mga anak sa Dios, sa dihang ang mga tinago nga kanhi gililong sukad sa pagkatukod sa kalibutan kini igapadayag na. Kini mao na ang takna. Siguro.

112 Hinumdumi, walay sukad usa ka tawo diha sa Bibbia nga gikabautismohan sa ngalan sa “Amahan, Anak, Espiritu Santo.” Sa tulo ka gatus ka tuig tapus sa kamatayon sa katapusang apostol, didto walay bisan usa nga gibautismohan sa ngalan sa “Amahan, Anak, Espiritu Santo.” Sila anaay.. . Akong gibasa silang duha Pre-Nicene Fathers, The Nicene Council, ug gikan niadto ilang gitukod ang unsay ilang gitawag nga “Cristohanong iglesia nga malukpanon” ug nagtukod ug kapunongan gikan niini ug gipugos ang tanang katawhan ngadto niini, nga mao ang Simbahang katoliko. Ang maong pulong katoliko nagkahulogan nga “malukpanon,” usa ka malukpanong Cristohanong simbahan, sa tibuok kalibutan, usa ka simbahan nga mokuyanap sa kalibutan. Ug kining Cristianismo,

ilang gipaugos ang katawhan ngadto nhini. Didto niadto ilang gisagop, ilang gipaubos si Venus ug gipataas Si Maria. Ilang gipaubos si Pablo.. . o si Jupiter, ug gituoy si Pablo. Kini sa gihapon pagano! Husto. Ang Simbahang katoliko nagagikan niana, ug sa paghilabay na sa lima ka gatus ka mga katuigan . . .

113 Sila anaay dula nga nagpadayon karon didto sa Louisville karon. Ben Hur Sila anaay “Napulo ka Sugo” dili pa lamang dugay. Akong gipanghinaut nga nakakuha sila ug usa niini, kong makahimo sila, sa napulog lima ka gatus ka mga katuigan sa mangingit nga kapanahonan. Akong gipanghinaut nga ilang ibutang kana diha. Napulog lima ka mga katuigan sa paganong pagpanglutos, sa dihang ilang gipugos ang matag usa ug gipamatay sila, gipanagbuno sila, gipanagbitay siba. Magbutang ug turong baka diha usa ug usa ka turong baka sa laing kamot, ug papilion sila nga mohalok sa crucifejo o sugdan ang dinhi niining dalana o niadtong dalana. Akong gibutang ang akong kamot, didto gayud sa Switzerland, sa luyo sa mga haligi diin didto sila rnagtindog ug gipamutol ang ibang mga dila ug gihingalan sila nga mga abat ug sa uban pang butang. Kana maoy labing husto. Husto!

114 Ug kanang maong espiritu anaa karon. Kining balaod lamang nakapugong niini. Paabota hangtud nga makaangkon kini sa iyang kagawasan. Ang Biblia nag-ingon. Paabota lamang hangtud nga mopakita kini sa iyang mga bulok. Nakita mo? Kini gayud, kini gayud moabot. Waba nay paagi nga magpabilin pa kini. Kinahanglan nga moabot kini. Husto kana. Kinahanglan nga moabot kini, nagsingabot na kini. Busa kon kini mahitabo na, bantayi lamang ninyo. Apan, igsoong lalaki, buot kang mahibalo niining usa kabul ako nahibalo kong Kinsay akong gitooan. Halleluia! Midasdas mapadayonon. Tan-awa. Mao kini.

115 Dihay panahon nga ang—nga ang magsusubat, sa dihang akong gisulti ang magsusulat sa Lamsa-Lamsa-Lamsa nga Biblia, sa dihang mitan-aw siya ug nakita kanang karaang timaan sa Dios, nga tukma kaayo kana tukma kaayo, tulo ka magagmayng mga tulbok diha niini, matud ko, “Unsa kadto?”

Siya mitubag, “Mao kana ang Dios diha sa tulo ka mga kinaiya.”

Matud ko, “Sama sa Amahan, Anak, ug Espiritu Santo?”

Siya mitan-aw kanako, matud niya, “Nagtoo ka niana?”

Ug matud ko, “Oo, Sir.”

Siya miingon, "Akong nakita kanang pagpang-ila sa miaging gabii, sa akong pagtoo ikaw usa ka profeta sa Ginoo." Nagkanayon, "Panalanginan sa Dios ang imong kasingkasing." Giagbayan niya ako, uga miingon, "Karon nahibalo ako nga mao kini." Siya miingon, "Kining mga katawhang Americano wala gani mahibalo kung unsa." Nagkanayon, "Sila wala gani ing nahibaloang butang." Nagkanayon, Naninguha sila sa pagkuha sa Basahon sa Silangan ug gibuhat nga usa ka Basahon sa Kasadpan gikan Niini. Sila wala gani makasabot sa ilang mga Biblia." Siya miingon, "Walay laing Ngalan nga gihatag sa ilalum sa Langit, walay laing Ngalan, tungod kay walay usa nga gikabautismohan sa Ngalan ni Jesu-Cristo. Walay ingon nga butang ingon sa tulo ka mga persona diha sa usa ka Dios." Ug kong kana mao si Igsoong Lamsa, si Doctor Lamsa, ang maghuhubad alang sa Biblia nga Lamsa, ni kinsa maoy haduol nga higala ni Eisenhower ug sa tanan nga mga inilang diplomatiko sa kalibutan, ug ang uban pa, migakus kanako, ug miingon, "May adlaw ra nga pusilon ka nila tungod niana. Apan" miingon, "hinumdumi, tanan kadtong mga katawhan nangamatay alang sa maong katuyoan."

116 Ako gusto nga mahisama sa dihang ang tigulang nga Pedro gibilanggo. May usa ka gamayng tigulang nga lalaki nga atua didto ug siya nalisang sa hilabihan. Ug siya miingon, "Oh, unsa may nahitabo?"

Mitubag, "Nahibalo ka ba nga ikaw pagapatyon?"

Si Perdo mitubag, "Oo."

Siya niingon, "Nan, nangandam kana nga mamatay karon."

Siya mitubag, "Oo."

Siya miingon, "Nan, si—sila . . . wala ka ba mahadlok?"

Siya mitubag, "Waba."

Siya miingon, "Ikaw mamahimong usa kanila nga ilang ginganlan ug mga Cristohanon."

Siya mitubag, "Oo."

Nagkanayon, "Unsay nahitabo?"

Ug iyang gisultihan siya, milingkod siya ug gisuginlan sa sugilanon. Ug samtang kini nagpadayon, nanaug, ug miingon siya, "Ug makagawas ako niining buntaga. Mahimong makaadto ako ug motambong sa pipila ka mga denominasyon ug magkinabuhi niini, tan-awa. Makagawas ako. Apan akong gisugdan ang pagawas sa pultahan sa siyudad, ug akong nakita ang Usa nga nagsingabot, naglakaw pasulod. Nahibalo ako kong Kinsa Siya. Matud ko, 'Ginoo, hain ka man padulong?' Siya mitubag, 'Ako mobalik aron magpalansang pag-usab.'" Nagkanayon, "Ako mobalik ra dayon."

Niana sila miingon, "Kinsay ginganlag si Simon Pedro?"

Mitubag, "Ania ra ako!"



www.messagehub.info

Mga Wali Ni

William Marrion Branham

"... sa mga adlaw sa tingog ..." Pin. 10:7